

**TSENGULUSO YA U TAMBUDZWA HA VHANA ZWI
TSHI TIKEDZWA NGA MAFENYA L.L. 'NDI BUNE-DE'
NA NEFEFE M.P 'MILOMO YA NUKALA'.**

T.I. MAVHUSHA.

TSENGULUSO YA U TAMBUDZWA HA VHANA ZWI TSHI TIKEDZWA
NGA MAFENYA L.L. '*NDI BUNE-DE*' NA NEFEFE M.P. '*MILOMO YA
NUKALA'*

NGA

TAKALANI IRENE MAVHUSA

Mushumo uyu u khou nekedzwa u itela u fusha thodea dza digirii ya

MASTER OF ARTS

kha

MUHASHO WA NYAMBO DZA AFRIKA

kha

YUNIVESITHI YA LIMPOPO.

SUPHAVAISA : PROFESSOR N.A. MILUBI.

DATUMU : *THANGULE 2010*

MUANO

Nne Takalani Irene Mavhusha ndi khou ana uri mushumo uyu wa tsedzulosso iyi wo nekedzwa nga nne u itela u fusha thodea ya digirii ya masitasi kha Yunivesithi ya Limpopo. Mushumo uyu ndi u sa athu u nekedzwaho kha irwe Yunivesithi, zwine zwa mbo khwathisedza fhungo ja uri ndi wanga nne munye.

Irene Mavhusha

T.I. MAVHUSHA

30-08-2010

DATUMU

NDIVHUHO

Ndivhuho dzanga ndo dzi livhisa kha vhatu vha tevhelaho:

- Mugudisi wanga Vho-Proffessor N.A Milubi vhe vha ntika nga nyeletshedzo, thuthuwedzo na tsatsaladzo dza phatho. U sa mphelela havho mbilu musi ndi tshi vha dina zwo nne a nungo dza uri na nne-vho thamboni ndi do swika. Ndi ri a vha ntshileli.
- Mu ta wanga; mufarisi wanga na vhananga Mutshinyani, Denga, Tshifhiwa, Tonderayi, Ndivhuho na Arinao. U pvesesa ha vhoiwe musi ndi sa wanali ni tshi ntoda ho mpfunza zwinzhi. Ndo zwi vhabona zwauri ni a nndonda.
- Khotsi anga vhamusanda Vho-Thetshelesani Makhuvha vhe maipfi avho haya 'itani zwa tshikolo rwananga' a ntutuwedza u fhedzisa tsedzuluso iyi.
- Vharathu vhanga Tondani, Nyawedzeni na Ahupfelwi vhe na tenda kha nne. Matsina ndo bebwa na vhatu. Ndi khou livhuwa thikhedzo yote.
- Khonani yanga Dr L.L. Mafenya, wo ntsumbedza lufuno lu si na tshi tahe. Ndi livhuwa thuthuwedzo na thuso ye wa mpha u bva ndi tshi thoma u swika ndi tshi fhedza mushumo hoyu. Khonani vhukuma ndi ine ya u tuntuwedza kha zwivhuya. Iwe, ndo livhuwesa.
- Muhalivho wanga Sellina, mukomana Vho-Tsakani na murathu Noria vhe na nne a thikhedzo vhusiku na masiari na ntsumbedza uri zwi do konadzea. Arali hu songo vha vhoiwe ndo vha ndi tshi do vha ndo la ta tshovha.

- Vho nthusaho kha mushumo uyu vha fanaho na Vho-Mutswaletswale A., Vho-Dzagani M.L., Vho-Malapela F., Maine Vho-Elisa Phothwana na vhafunzi Vho-Makhuvha M. vhe vha tenda u mpha tshifhinga tsha u amba navho na u tou davhidzana nga lu^{tingo}. Arali hu songo vha vhone mushumo uyu ndi ndo^{the} ndo vha ndi sa ^{do} u takula nda u kona.
- N^{tha} ha zwo^{the} ndi livhuwa Mudzimu we a nkonisa u bva mathomoni u swika magumoni a tsedzuluso iyi. Zwo vha zwi songo leluwa nga u tou ralo, ndi zwone zwine nda vhona tshilidzi na lufuno Iwa Yehova nga kha mushumo wonoyu.

MANWELEDZO

U tambudzwa ha vhana ndi zwiito zwo phaðalalaho zwine zwa kwama lushaka. Afrika Tshipembe na yone i khou kwamea nga zwiito hezwi zwivhi hune vhana vha khou tambudzwa lwa u vhaisa muvhili, vhudzekani na muyani. Thodisiso iyi i ðo sumbedza ndila ine vharwali vha bugu dza ðirama vha tea u nga tshivhoni tshirengatsho ha kona u vhonala u tambudzwa ha vhana, na uri mushumo wonoyo u nga kona hani u karusa lushaka kha zwiito zwenezwo.

Thodisiso iyi ndi ya tsenguluso ya u tambudzwa ha vhana vhutshiloni zwi tshi bviselwa khagala kha bugu dza ðirama, ya Mafenya L.L. '*Ndi bune-de*' na ya Nefefe M.P. '*Milomo ya nukala*'.

Ndima ya u thoma i ñea thodisiso ya thaidzo, ndivho, ngona dza u risetsha, thalutshedzo dza mariwe maipfi na ndeme ya thodisiso. Ndima ya vhuvhili i bvisela khagala dzinwe dza tshaka dza u tambudza vhana ,vhatambudzi na vhatambudzwa, zwiñuwedzi na masiandaitwa a u tambudzwa ha vhana . Ndima ya vhuraru na ya vhuña dzi ñea tsenguluso ya u tambudzwa ha vhana zwi tshi tikedzwa nga bugu ya ðirama ya Mafenya L.L. '*Ndi bune-de*', na ya Nefefe M.P. '*Milomo ya nukala*' nga u tevhekana hadzo.

Ndima ya u fhedzisa ndi ya u khunyeledza hune nga mawanwa ayo, lushaka na vharwali vha bugu dza ðirama vha ðo kona u vhona ndeme ya u tambudzwa ha vhana na masiandaitwa azwo. Ngauralo vharwali vha ðo kona u pfesesa thodea ya u ñwala bugu dza ðirama ðzo ði tikaho nga theroyeneyi, hu u itela u tsireledza vhana vha Afrika Tshipembe vhane vha khou tambudzwa ñuvha ñiwe na ñiwe.

SUMMARY

Child abuse is a widespread phenomenon that affects members of society. South Africa as of now, is also facing this epidemic where children are abused physically, sexually and emotionally. This study will show how dramatists in Tshivenda serve as a mirror on children's abuse and how their work makes a clarion call for society to wake up from its sleeping stupor.

The research is about child abuse as portrayed in Mafenya L.L. '*Ndi bune-de*' and Nefefe M.P. '*Milomo ya nukala*'.

The first chapter has outlined the background of the problem. This was followed by the aim of the study. The methods of the study that will be used were dealt with, and different aspects were briefly explained. Chapter two has classified and discussed some types of child abuse, abusers and the abused, causes and effects of child abuse. In chapter three and four the researcher concentrated on giving the analysis of child abuse as portrayed in Mafenya L.L. '*Ndi bune-de*' and Nefefe M.P. '*Milomo ya nukala*' respectively.

The last chapter is the concluding chapter whereby through the findings, the society and authors of Tshivenda drama books may realise the seriousness of child abuse and its negative impact to the community. As a result, authors may realise the need to have more drama books that will concentrate on this theme, thus contributing towards the protection of South African children against exploitation that they are facing in their daily lives

ZWI RE NGOMU

NDIMA YA U THOMA

1.1	MARANGAPHANDA	1
1.2	THAIDZO DZI KWAMAHO TSEDZULUSO	2
1.3	NDIVHO	5
1.4	NGONA DZA U RISETSHA	5
1.4.1	Ngona ya Sekondari	5
1.4.2	Ngona ya inthaviyu	6
1.4.3	Ngona ya 'Textual analysis'	6
1.5.	TSHIKOUPU	6
1.6.	THALUTSHEDZO DZA MAIPFI	7
1.6.1	Nwana	7
1.6.2	U tambudzwa ha riwana.....	8
1.6.3	Dirama	9
1.7.	NDEME YA THODISISO	9
1.8	MANWELEDZO	10

NDIMA YA VHUVHILI.

2.1 MARANGAPHANDA	11
2.2 TSHAKA DZA U TAMBUDZA VHANA	11
2.2.1 U tambudza lwa vhudzekani	11
2.2.2 U tambudza lwa u vhaisa muvhili	14
2.2.3 U tambudza muhumbulo wa riwana	16
2.3 VHATAMBUDZI.....	17
2.3.1 Vhanna sa vhatambudzi.....	17
2.3.2 Vhafumakadzi sa vhatambudzi.....	19
2.3.3 Vhana sa vhatambudzi.....	22
2.4 VHATAMBUDZWA.....	22
2.4.1 U tambudzwa ha vhana vha vhasidzana.....	22
2.4.2 U tambudzwa ha vhana vha vhatukana.....	23
2.5 ZWIȚUTUWEDZI ZWA U TAMBUDZWA HA VHANA	24
2.5.1 Ikonomi.....	25
2.5.1.1 Vhusiwana.....	26
2.5.2 Mvelele.....	29
2.5.2.1 U tatshilelwa.....	30

2.5.2.2 Dimoni nga tshikereke.....	31
2.5.3 U aluswa nga khotsi kana mme vha si vha malofhani	31
2.5.4 U aluswa nga mubebi muthihi, mme kana khotsi e ethe.....	33
2.5.5 U shaya vhabebi vhothe.....	33
2.5.6 Zwikambi/Zwidzidzivhadzi	34
2.6 MASIANDAITWA A U TAMBUDZWA HA VHANA	36
2.6.1 U shaya vhudifulufheli.....	37
2.6.2 Vhumatshelo ho khakhiseaho	39
2.6.3 U vhaisala muyani	42
2.6.4 U vhaisala muvhilini.....	44
2.7 MANWELEDZO	45

NDIMA YA VHURARU

3.1 MARANGAPHANDA	46
3.2 TSENGULUSO YA U TAMBUDZWA HA VHANA ZWI TSHI TIKEDZWA NGA BUGU YA MAFENYA ' <i>NDI BUNE-DE</i> '	46
3.3 MANWELEDZO	70

NDIMA YA VHUNA

4.1 MARANGAPHANDA	72
4.2 TSENGULUSO YA U TAMBUDZWA HA VHANA ZWI TSHI TIKEDZWA NGA BUGU YA NEFEFE M.P. ' <i>MILOMO YA NUKALA'</i>	72
4.3 MANWELEDZO	92

NDIMA YA VHUTANU

5.1 MARANGAPHANDA	93
5.2 KHUNYELEDZO	93
5.3 THEMENDELO	95
5.4 BUGU DZO SHUMISWAHO	97
5.5 ATHIKILI NA KHASHO DZO SHUMISWAHO	99

**TSENGULUSO YA U TAMBUDZWA HA VHANA ZWI TSHI
TIKEDZWA NGA MAFENYA L.L. ‘NDI BUNE-DE’ NA
NEFEFE M.P. ‘MILOMO YA NUKALA’.**

NDIMA YA U THOMA

1.1 MARANGAPHANDA

U tambudzwa ha vhana ndi tshiwe tsha zwiwo tshine tsha dzhielwa n̄tha vhukuma nga mashango othe, ri tshi katela na shango la Afrika Tshipembe. Hezwi ri zwi vhona nga vhutevheleli hune ha itwa nga vhashumelavhapo na vha dzimidia i qdila ya u nga kona u fhungudza vhułtungu uvhu vhune vhana vha ḥangana naho. Heyi ndi nyimele ine ya kwama nyaluwo i si yavhuđi ya ḥwana, sa izwi vhumatshelo ha vhasadzi na vhanna vhu tshi langiwa nga zwiwo zwine vha ḥangana nazwo musi vha tshe vhałuku.

U tikedza fhungo ili jo bulwaho afho n̄tha Allan (1989:31) u ri:

Child abuse in all its form is disruptive, and denies the child his right to an abuse-free childhood. The effect of abuse may be far reaching and affect the child adversely for the rest of his life. The child may die, be brain damaged or have emotional scars which are every bit as disabling as some of the evident neurological deficits seen in our children.

Kha ndima heyi ya u thoma hu do sedzwa thaidzo dzi kwamaho tsedzuluso, ndivho ya murisetshi, ngona dzine dza do shumiswa, tshikoupu tsha mushumo wothe, ha talutshedza zwinwe zwiterwa zwi re kha thodisiso na u sumbedza ndeme yayo.

1. 2 THAIDZO DZI KWAMAHO TSEDZULUSO

Maitele a u tambudzwa ha vhana ha ngo thoma namusi. Kha lushaka luriwe na luriwe na kale mitani vhana hu sa khethwi uri ndi vha mbeu ifhio, vho vha vha tshi tambudzwa nga ndila dzo fhambanaho zwi tshi bva kha nyimele ya henehfo hune vha diwana vhe hone.

Nga u vhona maitele a u tambudzwa ha vhana a tshi khou nana a tshi ya phanda Muvhuso wa ja Afurika Tshipembe na tshitshavha vho bveledza dzidokhumente na zwiimisa zwo fhambanaho zwi ngaho hezwi:

- (i) Mulayotibe wa muvhuso wa ja Afurika Tshipembe(1996) he khawo ha bviselwa khagala pfanelo dza vhana; hu u itela u vha tsireledza kha u tambudzwa hune vha vha khaho nga ndila heyi kha tshiterwa tsha 28.
 - (1) 'Every child has the right- (d) to be protected from maltreatment, neglect, abuse or degradation.'
- (ii) 'The bill of rights' nga nwaha wa 2000 ye khayo ha dovha ha tandavhudzwa pfanelo dza vhana.
- (iii) "The Children's Charter" nga nwaha wa 1992 ye khayo nga tshavho vhana vha bvisela khagala u sa fushea havho nga ndila ine vha tambudzwa ngayo musi vhe zwandani zwa mapholisa, na vhatu vhahulwane.

- (iv) 'Child Protection Unit', i no wanala zwititshini zwa mapholisa ine ya tou shuma thwii na milandu ya u tambudzwa ha vhana musi i tshi swikiswa mapholisani.
- (v) Zwiimiswa zwe diimisaho nga zwothe zwi tikedzaho vhana na vhafumakadzi vho tambudzwaho zwi fanaho na tsha Far North Network on family violence na Thohoyandou Victim Empowerment zwi wanalahlo dzinguni ja Limpopo.

Naho ho itwa mbetshela dzotho sa idzo dzo bulwaho afho nthha, a zwi khou konadzea u thivhela tshotho uri vhana vha si tambudziwe. Duvha linwe na linwe vhana vha khou tambudziwa, zwi hulu hulu na kha leneli shango lashu ja Afurika Tshipembe. Mafhungo aya a wanala duvha na duvha kha dziguranna, dziradio na dzithelevishini hu tshi vhigwa nga ha u tambudzwa ha vhana lwa muhumbulo, vhudzekani na u vhaisa muvhili.

Nga ha u tambudzwa ha vhana City Press (7 February 2010) yo vhiga hezwi:

Listeners on popular radio station YFM were shocked to hear a high school teacher making sexual advances to a matric girl at his school live on air.

Hezwi zwi khwathisedza uri tshikoloni hune vhabebi vha lavhelela tsiredzo yotho yo fhelelaho kha vhana vhavho, vhenevho vho newaho vhudifhinduleli ndi vhone vhane vha kha di ita zwiito zwi shushaho zwi fanaho na zwenezwi zwa u tambudza vhana lwa vhudzekani.

Mafhungo ayo a dadzisa nga athikili yo nwalwaho kha gurannda ya Daily Sun (Tuesday 19 January 2010) he mutukana wa miwaha ya rathi(6) wa Osizweni

township ngei Newcastle Kwazulu-Natal a wanala o vhofhiwa nga makhulu wawe nga tshaini sa mmbwa ngomu nduni a si na zwiliwa na madzi zwao. Ntha ha izwo rwana uyu ha ngo iswa tshikoloni. Izwi zwi sumbedza u shaya vhuthu na tshițuhu tshine vhathu ra vha natsho kha vhana.

Zwiwo zwa u tambudzwa ha vhana zwi kha di bvelela nga mulandu wa zwiitisi two fhambanaho:

- (i) Vhunzhi ha vhana vha tambudziwa nga vhathu vhane vha vha divhya, vhabebi, mashaka na vhane vha dzula navho. Izwi zwi dadisa rwana lune tshifhinga tshinzhi a kundelwa u amba zwine a khou tangana nazwo.
- (ii) Vhabebi vha kha di vha na muhumbulo wa u ri mułani hu fanelwa u itwa zwine zwa funwa nga vhone fhedzi. Tshine tsha ambiwa nga mubebi nwana ha tei u tshi vhudzisa. Ndi zwone zwine ha kha di vha na vhabebi vhane vha kha di rwa rwana lwa u mu huvhadza naho hu si na tshe a tshinya, kana zwe a khakha zwi sa tewi nga thamu ine a newa.
- (iii) Mułani vhabebi vha kha di kundelwa u vhone mitsiko ine ya vha kha rwana.

Nga u vhone u tambudzwa ha vhana hu sa fheli kana u fhungudzea zwaho, mułodisisi u vhone two tea uri hu sedzuluswe uri fhungo ili vhañwali, zwiñhulu vha bugu dza dirama dza Tshivenda vha khou li dzhiela nthia u guma ngafhi?

1.3 NDIVHO

Tsedzuluso iyi yo livhanywa na ndila ine vhañwali vha bvisela khagala ngayo maitele a u tambudzwa ha vhana, zwiñtuwedzi na u sedza masiandaitwa a tshengelo iyo. Izwi zwi ñ do itwa hu u itela u bvisela khagala nyimele dzo vhifhaho dzine vhana vha ñiwana vhe khadzo fhethu ho fhambanaho.

Zwiñluluñlu tsedzuluso heyi ndi ya u tsivhudza vhañwali vha dzibugu dza litheretsha dza Tshivenda; u ñwala-vho mariwalwa manzhi a yelanaho na theri iyi. Mariwalwa haya a ñ do thusa u tsivhudza vhavhali, zwiñlulusa vhana u kona u pfesesa na u ñivha tshiimo tshavho kha lushaka zwi tshi elana na thaidzo iyi. Ñwana muñwe na muñwe u na pfanelo ya u tshila huñwe na huñwe o tsireledzwa nga vhabebi, vhaundi na muvhuso.

1.4 NGONA DZA U RISETSHA

Murisetshi u ñ do shumisa ngona dzi tevhelaho kha u swikelela ndivho dzo bulwaho afho nñha:

1.4.1 Ngona ya Sekondari

Hu ñ do shumiswa bugu dzo fhambanaho dzi wanalahlo ñaiburari na huñwe hu u itela uri murisetshi a kone u todísisa uri vhañwali vho fhambanaho vha ri mini nga ha u tambudzwa ha vhana; izwi zwi ñ do thusa u engedza tshoñhe ñdivho nga ha ñthodísiso iyi. Mafhungo marwe a ñ do wanala kha dzigurannða, dzimagazini, bammbiri dzo vhalwaho dzikhonifarentsini na kha inthanethe.

1.4.2 Ngona ya Inthaviyu

Iyi ndi ndila ya u kuvhanganya mafhundo ane murisetshi a vha a tshi khou a vhudzisa, o livhana tshifha^{tu}wo na ane a khou ^{ṭoda} u wana mbuno na mihumbulu yo dziaho. Murisetshi u ^{do} dalela zwiimiswa zwine zwa shuma thwii na zwiwo zwa u tambudzwa ha vhana hune a ^{do} vhudzisesa nga ha fhungo ^{iļi} kha avho vhane vha shuma nazwo ḫuvha ^{linwe} na ^{linwe}. Mawanwa ane a kuvhanganywa kha ngona heyi a ^{do} thusa kha u ^{ne}a khunyeledzo yo fhelelaho ine ya ^{do} ingwa nga themendelo yo ^ṭandavhuwaho.

1.4.3 Ngona ya 'Textual analysis'

Ngona iyi i katela zwine vha^ñwali vha ^{do} vha vho dzenisa kha ma^ñwalwa avho. Tsenguluso ya zwo ^ñwalwaho i ^{do} shumiswa kha ^ṭhodisiso iyi u itela u thusa murisetshi u wana mbuno nnzhi nga ha u tambudzwa ha vhana. Magumoni ndi hune tsenguluso iyo ya ^{do} shumiswa hu tshi vhambedzwa na zwiwo zwine zwa bvelela kha vhutshilo ha ḫuvha na ḫuvha.

1.5 TSHIKOUPU

Tshikoupu tsha mushumo hoyu tshi ^{do} angaredza u tambudzwa ha vhana vhutshiloni ha ḫuvha ^{linwe} na ^{linwe} zwi tshi bviselwa khagala nga kuolelw kwa Vhapondiwa na vhapondi ngavho kha bugu mbili dza ^{dirama}, viz. '*Milomo ya nukala*' na '*Ndi bune-de*.' Tsenguluso hei i ^{do} kwama na hezwi zwi tevhelaho: Tshaka dza u tambudzwa ha vhana, zwi^ṭuwedzaho u tambudzwa ha vhana na masiandaitwa azwo. Mafhedziseloni murisetshi u ^{do} ^{ne}kedza mawanwa na themendelo ya ^ṭhodisiso iyi.

1.6 THALUTSHEDZO DZA MAÑWE MAIPFI

Kha tsedzuluso iyi ya u tambudzwa ha ḥwana hu do vha na maipfi a ne a do shumiswa tshifhinga tshinzhi, ngauralo hu tea u bviselwa khagala ḥhalutshedzo dzao hu itela u ri mushumo uyu u do kona u pfe se nseka nga vhudalo.

1.6.1 ḥwana

Nga mvelele ya tshi Afurika muthu muñwe na muñwe ake a kha ḥidzula muñani wa vhabebi vhawe u vhidzwa u pfi ḥwana hu sa sedziwi uri naa miñwaha yawe ndi mingana. Kha ri pfe uri vhađivhi vho fhambanaho vha ḥalutshedza ḥwana nga ndila ifhio?

Clark na Clark (1989:26) vha tshi nea ḥalutshedza ya ḥwana vha zwi vhea nga ndila heyi ya uri 'a child refers to a person, from birth to the legal age of maturity. Tulloch (1993:245) ene a tshi tendelana na Clark na Clark u ḥalutshedza ḥwana sa 'A young human being below the age of puberty.'

Ḥhalutshedzo dici re afho n̄tha dici sumba uri muthu muñwe na muñwe a tshi tou bebwa u vhidzwa u pfi ḥwana. Phambano i nga tou wanala nga u fhambana ha mashango na mvelele musi ri tshi ita ḥodisiso ya uri ndi lini hune muthu a si tsha vhidzwa u pfi u nwana?

Izwi zwi tikedzwa musi Clark na Clark (1989) vha tshi sumbedza uri kha mañwe mashango muthu muñwe na muñwe ake a vha vhuholefhalu u dzhiwa sa ḥwana hu sa sedziwi minwaha yawe. Izwi ndi zwine vha mariwe mashango vha si zwi dzhiise zwone.

Thodisiso iyi i do tevhedza zwi bulwaho kha Ndayotewa ya Afurika Tshipembe (1996) ine ya ̄halutshedza ̄nwana sa muthu muñwe na muñwe wa miñwaha i re fhasi ha fumi malo.

1.6.2 U tambudza ̄nwana.

U tambudza ndi nyito yo vhifhaho ine nga maño a vhuthu khayo ra vhona tshiñtu, u sa londa, na vivho zwi bveledzwaho nga mupondi. Izwi zwi nga bveledzwa nga u vhaisa muvhili nga mulandu wa u rwa lo kalulaho, u vhulaha, u sema kana, u dzimiwa ̄thodea dzo teaho sa zwiliwa, zwiambaro, vhudzulo na pfunzo, , u shumisa muthu zwi songo tea, na u shengedza muhumbulo wa muthu.

Izwi zwi tikedzwa nga zwe Keightley (1996:164) a ̄nwala nga ha u tambudzwa ha ̄nwana he a zwi vhekanya nga ndila heyi:

The intentional and unlawful Infliction of injuries, either physically or psychological, upon a young child, or the intention or unjustifiable withholding of necessities by a parent or parents or person or persons who stand(s) in a parental relationship towards that child.

Keightley kha ̄halutshedzo yawe u sumbedza uri u tambudzwa ha ̄nwana hu a kona u bveledzwa nga mubebi kana muundi. Izwi zwi fhungudza kuhumbulele kune vhunzhi ha vhathu vha vha nakwo kwa uri vhana vha tambudzwa zwiñulu lwa vhudzekani nga vhathu vha nn̄da kana vha sa ñivheiho fhedzi. Nyito yo raliho i tshi vho bveledzwa nga mubebi vhathu a vha ̄todi u zwi thetshelesa kana u zwi tenda; zwa sia mupondwa o hanganea a tshi vho vhona uri khwiñe ndi musi o fhumula.

1.6.3 Ḍirama

Milubi (1987) a tshi ṭalutshedza Ḍirama u ri ipfi iļi lì bva kha ipfi ja Tshigirika ‘dram’ lìne ja amba u itea ha tshithu, u tambea ha tshithu kana zwithu zwi no khou itea vhutshiloni. Hezwi zwi tikedzwa nga ṭhalutshedzo ya Gray (1984:69) musi a tshi ri:

Drama is a form of literature intended to be performed in any kind of theatre: drama comes to life when it is interpreted in the performance of actors, who adopt the roles of the characters and speak the dialogue, along with appropriate actions.

Milubi na Gray vha tendelana uri Ḍirama ndi marñwali a a shumisa nga ndila ya mufhindulano vhukati ha vhatambi, a tshi itela u bvisela khagala matshilele a vhathu a ḫuvha na ḫuvha aña a nga kona na u tambea kha tshiteidzhi.

1.7 NDEME YA ḢHODISISO

Nga Ḣhodisiso heyi vhañwali vha ḫo kona u vhaba ndeme ya u ñwala bugu dza Tshivenda dzo livhiswaho kha theroy ya u tambudzwa ha vhaba; izwi zwi ḫo thusa u fhungudza ndila ine vhaba vha tambudzisa zwone vhutshiloni havho ha ḫuvha lìñwe na lìñwe.

Nga tsenguluso heyi ya Ḍirama ya Mafenya *Ndi bune-de.*’ na ya Nefefe “*Milomo ya nukala*”, vhaba vha ḫo kona u vhaba na u pfesesa uri ndi lini nahone kha nyimele ifhio ine muthu a ḫiwana a tshi pfi u khou tambudzwa. Hezwi zwi ḫo bviselwa khagala nga zwe vhañwali vha bugu idzi vha vha zwi sumbedza musi vha tshi ola vhaba vha tshi khou:

- vhaisiwa lwa ɳama
- tambudzwa lwa vhudzekani
- tambudzwa mihumbuloni
- sumbedza u sa tsireledzea musi vhomme vha siho tsini kana musi vha tshi dzula na mubebi/vhabebi vha si vha malofhani na
- sumbedza u shaya ndivho ha vhana nga ha pfanelo dzavho

Thodisiso iyi yo livhiswa kha u thusa lushaka u kona u vhona na u pfectesa ndila ine vhana vha shengedzisa zwone, zwiłtuwedzi, masiandaitwa a u tambudzwa zwo bveledzwa nga vhańwali vha bugu dza ćirama. Hezwi zwi do thusa u shandukisa nyimele heyi ine ćuvha լińwe na լińwe pfanelo dza vhana dza vha dzi tshi khou kandekanya. Ndi hone-ha hu tshi do kona u vhonala Afurika Tshipembe ja demokhirasi ine vharangaphanda vhayo vha vha na mbavhalelo na mbonelaphanda ya vhana vhenevha.

1.8 MANWELEDZO

Kha ndima ya u thoma ine ya vha yone mvulatswinga ya ḥodisiso ho bviselwa khagala thaidzo dzi kwamaho tsedzulosu hu u itela u kona u pfectesa zwo ɬtuwedzaho murisetshi u ita mushumo uyu. Ndivho na ngona dza risetshi na dzone dzo ɬandavhudziwa. Tshikoupu tsha risetshe tsho bviselwa khagala ha sumbedziwa nga vhupfufhi zwine murisetshi a do vha o sedza zwone kha mushumo wawe. Mańwe maipfi ane do shumiseswa kha risetshe o ɬalutshedzwa nga vhudalo. Mafhedziseli murisetshi o sumbedza ndeme ya mushumo wawe ine ya vha ya u tsivhudza vhana nga ha pfanelo yavho ya u sa tambudziwa.

NDIMA YA VHUVHILI

2.1 MARANGAPHANDA

Mashangoni othe, ro katela na leneli shango lashu ja Afrika Tshipembe vhana vha tambudzwa nga ndila nnzhi dzo fhambanaho zwi sa sedzi lushaka, nyimele ya zwa ikonomi kana vhurereli ha shango lenelo. Ndima heyi i do bvisela khagala tshaka dza u tambudzwa ha vhana hu tshi angaredzwa-vho zwiłtuwedzi na masiandaitwa a mishumo yeneyo. U fhambana ha u tambudzwa ha vhana ndi hone hu itaho uri zwiłtuwedzi na masiandaitwa a mishumo yeneyi na zwone zwi si fane. Tsedzuluso i do łandavhudza zwine zwa bvelela kha shango leneli, line vhana vha vha na pfanelo ya u dzula khalo vho tsireledzwa nga muvhuso na vhabebi kana vhaundi vhavho.

2.2 TSHAKA DZA U TAMBUDZWA HA VHANA

Tshaka dza u tambudzwa ha vhana dzi angaredza hedzi:

2.2.1 U tambudzwa lwa vhudzekani

U tambudza nwana lwa vhudzekani ndi maitele ane nga TshiAfrika a kondza u ambea na nga u tou pfectesea nga muthu. Ndi ngazwo kha lushaka lwa Vhavenda zwiito zwi fanaho na hezwi vha tshi zwi vhidza matula. Matula ndi ipfi li shumiswaho musi ho bvelela zwithu zwi sa lavhelelwi u itea. Keightley(1996:164) u łalutshedza u tambudzwa ha vhana lwa vhudzekani nga ndila heyi:

The involvement of dependent, developmentally immature children in sexual activities that they do not fully comprehend, or

to which they are unable to give informed consent, and that violate social taboos concerning family roles.

Porter (1984:4) u tendelana tshothe na Keightley musi a tshi sumbedza uri thalutshedzo ya u tambudzwa ha vhana i katela zwiito zwinzhi, fhedzi ene u i bvisela khagala tshothe nga u dadzisa hezwi:

....these include fondling, mutual masturbation, digital penetration, oral genital contact, and involvement of children in photography or filming for pornography purpose.

Thalutshedzo ya Porter i thusa u fhungudza kuhumbulele kwa vhathu vha elekanyaho uri u tambudzwa ha vhana lwa vhudzekani hu bvelela fhedzi musi ho vha na vhukwamani kana u tangana ha vhudzimu ha vhathu vhavhili. Zwiito izwi zwi angaredza u fara-fara zwipiда zwa muvhili wa nwana nga maanda kha vhudzimu hawe, u amba maipfi a re na vhukwamani na zwa vhudzekani , na u sumbedza dzifilimu dla phonogirafi.

Richter na vhañwe (2004:99) vha tshi khoutha Finkelhor na Korbin vha talutshedza u tambudzwa ha vhana nga ndila heyi:

...any sexual contact between an adult [as socially and physically defined] and a sexually immature child for a purpose of the adult's sexual gratification; or any sexual contact to a child made by the use of force, threat, or deceit to secure the child's participation; or sexual contact to which a child is

incapable of consenting by virtue of age or power differentials and the nature of the relationship.

Richter u sumbedza uri zwiito izwi zwi khou bvelela vhukati ha mualuwa a re na ngelekanyo yo ḫalaho ya zwine a khou ita; na ḥwana a sa pfectesihoh kana ane ndivho ya zwa vhudzekani ya vha i sa athu ḥandavhuwa. Phambano iyi i bvisela khagala u kandekanywa ha pfanelo dza ḥwana. Izwi mupondi u zwi ita nga ndila ya u kombetshedza, na u shushedzwa ḥwana zwi tshi ḫivhea zwauri ha koni u nga dilwela nga ene muṇe.

U tambudzwa ha vhana lwa vhudzekani tshiñwe tshifhinga hu a kond̄a u ḥalutshedzea sa izwi hu tshi kona u bvelela hu songo vha na u kombetshedzwa kana u shushedzwa ho itiwha sa zwo bulwaho afho n̄tha. Mupondi nga maanda arali e mubebi kana shaka ḥa tsinisa u thoma nga ndila ya u nga ndi mutambo nahone i ndila ya u sumbedza u takalelana musi a tshi fara-fara ḥwana uyo.

Na kale vhakalaha vho vha vha tshi vhidza vhana vhasidzana vha tshi vha farafara madamu, vhakegulu nga ngeno vha tshi dzhenisa zwanda kha tswaro dza zwitukana vha tshiri vha khou dahan fola. Vhana nga u sa ḫivha vho vha vha tshi sumbedza u zwi takalela lune zwa vho tou vha maitele, ngeno vha tshi khou tambudzwa lwa vhudzekani. Kha nyimele heyi ḥwana u vhonala a tshi zwi tendelela na u zwi takalela, fhedzi naho zwo ralo u vha a sa athu u vha kha tshiimo tsha u pfi a nga nea thendelo e na ndivho.

Musi mupondi a tshi vhona uri ḥwana o no ḫowela, u mbo di pfukela kha u tou ita zwa vhudzekani na ḥwana onoyo. Kha ḥwana maitele aya a thoma u mu ḫadisa,

fhedzi nga hone u sa ɖivha u vha a tshi kha ɖi vhona vhenevhala khotsi kana shaka jine ɿa kha ɖi tamba nae. U tambudzwa ho raliho nga mubebi kana nga shaka ndi hone hune ha vha na masiandaitwa a vhaisesaho kha mupondiwa. Porter (1984:121) a tshi khoutha Finkelhor na Brown u ri:

Sexual abuse perpetrated by family members or other trusted persons often involve a greater potential for betrayal than those involving strangers.

Ńwana u vhaisalesa a tshi humbula maipfi e a vha a tshi vhudzwa a u sumbedza u funiwa na uri ndi wa ndeme. Musi a tshi vho ʈumekanya na u tambudzwa nga onoula muthu muthihi zwi sia a tshi vhona muñwe na muñwe wa shaka sa mufheti na muthu a takalelaho u vhona ene a tshi pfa vhułtungu.

2.2.2 U tambudzwa lwa u vhaisa muvhili

U tambudza lwa u vhaisa muvhili ndi iñwe ya ndila dzine vhana vha vhaiswa kana u huvhadzwa muvhili nga muthu muhulwane, i nga vha mubebi, muundi kana muthu zwawe. Pardeck (1989:56) a tshi ʈalutshedza ńwana o tambudzwaho lwa u vhaisa muvhili u zwi vhea nga ɳdila heyi:

Any child who receives non-accidental physical injury as a result of acts of omissions on the part of his parents or guardian

Mafenya (2002:88) na ene u tendelana na Pardec a tshi ri:

Physical abuse may include such things as being slapped, kicked, stabbed, pushed, punched, burned or killed. A person may be tied up, left in dangerous places, ignored when ill or injured, deprived of food and rest.

Kuitele ukwu ku nga bveledzwa nga u tou rwa, u fhisā kana nga u shumisa tshihali tshifhio na tshifhio mupondi o diimisela. Thalutshedzo ya Pardeck i dovha ya khwaθisedza vhudifhinduleli vhune vhabebi na vhaundi vha tea u vha naho kha vhana vhavho.

U ya nga ha vha 'Far North Network on Family Violence' thalutshedzo ya u tambudzwa lwa muvhili tshiñwe tshifhinga i a kondā sa izwi vhunzhi ha vhana vha sa athu ñivha nga ha vhudifhinduleli ha pfanelo dzavho, ngeno vhunzhi ha vhabebi na vhone vha sa athu tou talutshedzwa lu fushaho nga ha idzo pfanelo dza vhana.

Mbudziso ine vhabebi vha ñivhudzisa yone ndi ya uri ndi lini hune ñwana a nga pfi u khou tambudzwa lwa muvhili? Musi mubebi a tshi lingedza u kaidza kana u vhuisa ñwana ndilani na zwone zwi vha zwo khakhea? Kha ñwana-who ndi ifhio ndivho ine a vha nayo nga ha vhudifhinduleli kha pfanelo dze a newa? Mbudziso dzoθhe hedzi dzi ḥoda vhaaluwa na vhana vha tshi pfumbudzwa lwo teaho nga ha pfanelo na vhudifhinduleli.

Macdonald (2001:100) a tshi engedza zwi bvelelaho musi ñwana a tshi tambudzwa lwa muvhili u ri:

In addition to the injuries that children can and do sustain as a result of physical abuse, there is evidence that children's health

and development suffer as a result of physical punishment and abuse.

Izwi zwi sumba uri a si mavhadzi fhedzi ane a nga sumbedza uri የኑዋና o tambudzwa lwa u vhaiswa muvhili, sa izwi zwiito izwi zwi tshi kwama nyaluwo yothe nga u angaredza. Tsumbo yavhuđi ndi ya የኑዋና ane a dzulela u ededzwa vhuongeloni nga murahu ha u rwiwa nga khotsi a vhaisala mutodo. Nga nnđa ha u thithisea ha mutakalo wawe, na kushumele kwawe tshikoloni ku nga si ደንብalee.

2.2.3 U tambudzwa ha muhumbulo wa የኑዋና

Muhumbulo wa የኑዋና u a kona u tambudzea nga murahu ha musi mupondiwa onoyo o tambudzwa lwa vhudzekani kana lwa ንጂmani, zwi tshi ya ngauri u tambudzwa honoho ho bveledziswa hani. Richter na vhařwe (2004:80) vha tshi tikedza fhungo iļi vha ri: "Childhood emotional abuse necessarily co-occurs with sexual and/or physical abuse"

Clark na Clark (1989:186) vha tshi tendelana na Richter na vhařwe vha tshi amba nga u tambudzwa ha muhumbulo vha ri:

Emotional trauma is usually concomitant with physical trauma but may endure long after all signs of physical injury have disappeared. Victims of child abuse often report nightmares, flashbacks or panic attacks long after the danger of abuse is gone.

Zwo bulwaho nga Clark na Clark zwi nga ɿalutshedzea zwavhuđi nga tsumbo ya mutukana o huvhalaho a tshi khou raha bola. Mutukana uyo u do pfa vhułtungu a ongiwa a fhola, khae hu nga sala ɿivhadzi na tshikili tsha u raha bola tshine a nga guda uri tshifhingani tshiđaho a si tsha huvhala. Mutukana onoyo muthihi a nga wana mbonzhe i fanaho na yeneļa ya u thoma, fhedzi yo bveledzwa nge khotsi awe vha mu posa nga bodelo vho sinyutshela u sa ita mushumo we vha ri a u ite. Kha tsumbo ya vhuvhili, mbonzhe nahoh a fhola, muhumbuloni wa mutukana uyu nyito iyi i nga si thuthee. Ndi henefha hune tshifhinga tshołthe a tshi sedza khotsi awe ha ɿala nyofho, o edela ha ɿa miłoro yołthe i si yavhuđi. Ndi kha nyimele yeneyi hune ha ambiwa zwa uri mihumbulo ya ɿwana i khou tambudziwa.

2.3 VHATAMBUDZI

Nga murahu ha ɿhalutshedzo ya tshaka dzo fhambanaho dza u tambudzwa ha vhana hu tea-vho u sedzuluswa avho vhane vha bveledza zwiito izwo. U tambudzwa ha vhana hu a kona u bveledzwa nga vhanna, vhasadzi na vhana vhone vhane.

2.3.1 Vhanna sa vhatambudzi

Vhutshiloni ha ɿuvha na ɿuvha vhanna vha dzhiwa sa vhone vhane vha tambudzesha vhana nga ndila dzołthe dzo fhambanaho. Hu tshi ambiwa vhanna hu vha ho katelwa vha re na vhushaka na vha si na vhushaka na mupondiwa. Krugman (1999:164) a tshi sumbedza uri ndi ngani vhanna vha tshi vha vhatambudzi vhahulu vha vhana u vha ɿalutshedza nga tshivhumbeo hetshi:

Males are taught to be aggressive and overcome resistance; men are apparently more promiscuous and can be aroused more easily than women by sexual stimulation. Divorced from a relationship context men prefer partners who are smaller, younger and weaker and are less able to distinguish affectionate and sexual contacts.

Zwo ambiwaho nga Krugman zwone a zwi tou ḥanganedzea zwavhuđi ngauri arali zwo vha zwo tou ralo ndi musi munna muñwe na muñwe a tshi do vha a tshi wela kha vhatambudzi.

Fhedzi naho zwo ralo, vhunzhi ha vhañwali vha bvisela khagala vhanna sa vhone vhane vha tambudzesza vhana lwa vhudzekani na lwa u vhaisa muvhili. Duvha na duvha hu pfala vhasadzi na vhana vha tshi rwiwa na u vhulahwa lwa tshituhu arali hu na zwiñwe zwi sa khou tshimbilaho zwavhuđi miñani.

Athikili yo ñwalwaho kha Sowetan (Friday October 30 2009) i tikedza tshituhu tsha vhanna tsho bulwaho afho n̄tha nga ndila heyi:

A man accused of raping a 6-year old girl and killing a small boy has been remanded.... The man allegedly raped the girl in full view of the boy and later slit his throat.

Zwiito izwi kha Vhavenda zwi engedzedzwa nga pfunzo dzi nyadzaho na u dzhieila fhasi vhfumakadzi dzine vhana vha vhatukana vha dzi ñewa mirunduni. Mafenya (2000:90) a tshi amba nga ha pfunzo ine vhana vha vhatukana vha i ñewa murunduni u ri: 'At this school boys are taught different things some of which make

them feel superior'. Zwo bulwaho nga Mafenya afho n̄tha zwi swikisa vhanna kha uri naho vho tambudza vhana vha di dipfa vho ita zwa vhukuma fhedzi, nahone vha sa tendi uri vha a khakha. Hezwi zwi ita uri vha sa diwane vha tshi humbelo pfarelo.

Fhedzi naho vhanna vha tshi vhonwa sa vhatatu vha tshitu a si vhone vha vhothe vha tambudzaho vhana.

2.3.2 Vhafumakazi sa vhatambudzi

Tshiñwe tsha ndeme tshine ra tea u tshi humbula ndi tsha uri vhana vha a kona u tambudzwa lwa vhudzekani nga vhatatu vha tshinnani na nga vha tshisadzini. Naho vhunzhi ha vhañwali vha tshi sumbedza vhana vha vhasidzana vha vhone vhane vha tambudzwa lwa vhudzekani nga vhanna, Saradjian (1996:38) u bvisela khagala zwine vhasadzi na vhone vha ita kha vhana vha vhatukana nga ngudotsumba (case study) heyi:

My mother never wanted children but she was raped and I was born. She'd leave me with my gran while she went to work. Gran and I'd go to bed for our nap ... We'd take our clotes off and I'd lie with my back to her. She'd rub my genitals, she'd then put her fingers inside me and push them in and out while she 'rubbed herself' ... We'd sleep with me sucking on her old wrinkled breast ... it stopped when my gran died, she was 76 and I was eight years old.

Zwo bulwaho nga Saradjian zwi ḥea kuhumbulele kwa uri vhafumakadzi na vhone sa vhanna vha a kona u tambudza vhana. Izwi vhasadzi vha nga zwi ita vha tshi farisana na vhanna kana vhe vhothe.

Vhafumakadzi sa vhatru vha shayaho nungo dza u ḫilwela, musi zwithu zwi sa tshimbili zwavhuđi muļani vha bvisela vuvu ċavho kha vhana. Vhana vha a rwiwa na u semekanyiwa ngeno hu si na tshe vha khakha tshingafho. Izwi zwi vhaisa mivhili na mihumbulu ya vhana.

U tambudza honohu hu a bvelela musi vhafumakadzi vha tshi tou vha na nđivho yo fhelelaho khazwo, kana zwa bvelela vha songo zwi humbulela. U tambudza hu bvelelaho musi a songo zwi humbulela hu nga bvelela musi musadzi a sa fushei nga vhushaka ha zwa vhudzekani na munna wawe. Musi pfanelo dza zwa vhudzekani dzi sa wanali kha musadzi, vhana vha re henefho muļani vha anzela u mbo ḫi tambudzwa lwa vhudzekani. Vhana avho vha nga vha vharathu vha mufumakadzi uyo, vha nga vha vha malofhani kana vha si vha malofhani a uyo wa munna. Zwi sia vhana avho vha tshi khou tambudzwa nga vhafumakadzi nahon maļoni a vhatru hu tshi vhonala munna a ene mutambudzi.

Porter (1989:11) a tshi amba nga ha vhana avho vha tambudzwaho lwa vhudzekani zwo ḫuļuwedzwa nga vhafumakadzi u ri:

Child sexual abuse occurs in a family where the man feels sexually frustrated by his partner but cannot break away because of his own emotional immaturity.

Naho Porter a tshi sumbedza u balelwa ha munna kha u bva kha mbingano nga mulandu wa u sa kona hawe u q̄iimisa nga ēthe, hu na vhane mvalo dzavho dza sa vha tendele u q̄idzhenisa kha ḥhalano. Vhenevho ndi vhone vhane na vhone vha vhona tsha khwiñe hu u q̄ifusha lwa vhudzekani nga vhana vhenevho vha re henefho muṭani.

Haya mafhungo a a wana thikhedzo u bva kha vha tshiimiswa tsha 'Thohoyandou Victim Empowerment', vhane vha sumbedza uri vhana vhane vha tambudziwa vha na vhabebi vhoṭhe muṭani kanzhi zwi itiswa nga vhushaka ha vhudzekani vhu sa khou tshimbilaho zwavhuđi vhukati ha munna na mufumakadzi.

U tambudza hune vhafumakadzi vha vha na nđivho naho hu bvelela kha vha la vhane vha tama u tsireledza vhafuniwa vhavho kha milandu ya u tambudza vhana ye vha i ita. Zwiito izwi zwi ḡadziswa nga athikili yo ḥwalwaho kha gurannda ya Sowetan (Friday October 30 2009) ine ya ri:

Mngadi is accused of killing her two children, Nontobeko Mngadi, 5, and Xolani Mngadi, 3, on Tuesday morning. It is alleged that she hacked them to death with a bush knife to protect her boyfriend, who allegedly raped Nontobeko.

Zwiito zwa vhafumakadzi vha tshi tambudza vhana vha na nđivho zwi bvelela musi vha tshi vhona u funwa havho hu na ndeme u fhira vhutshilo ha vhana vhavho.

2.3.3 Vhana sa vhatambudzi

Nga murahu ha musi hu tshi pfi ḥwana o tambudzwa, mihibuloni ya vhathu a hu ngi hu tshi ḫa tshifanyiso tsha musi ḥwana o tou ḫitambudza ene muṇe. Hezwi hu tou vha u shandea ha kuhumbulele kwa vhathu zwo ḫutuwedzwaho nga mvelele na maitele a zwithu vhutshiloni ha ḫuvha ḫiṇwe na ḫiṇwe.

U ya nga vha tshiiṁisa tsha ‘Child Protection Unit’, vhana na vhone vha a dzhena kha zwiito zwa u ḫitambudza vhone vhaṇe. Hu na vhana vhaṇe vha ḫitambudza lwa muvhili na muhumbulo ho wanala vha si na zwiliwa, zwiabaro, tshomedzo dza tshikolo na zwiṇwe zwo bva kha u sa vha na vhudifhinduleli ho linganaho.

2.4 VHATAMBUDZWA

Vhana vhoṭhe, vha nga vha vhatukana kana vhasidzana vha a kona u tambudzwa nga ndila dzoṭhe dzo sumbedzwaho kha tshipida tsha 2.2.

2.4.1 U tambudzwa ha vhana vha vhasidzana

Kha nyimele nnzhi dza vhutshilo, vhasidzana vha sumbedzwa sa vhone vhaṇe vha tangana na u tambudzwa hunzhi nga maanda lwa vhudzekani. Talley (2005:48) a tshi tikedza fhungo ili u ri:

Studies have suggested that approximately 1 percent of children experience some form of sexual abuse each year, resulting in the sexual victimization of 12 to 25 percent of girls and 8 to 16 percent of boys by age eighteen.

Tshivhalo tsho bulwaho nga Talley tshi sumbedza mbalo ya vhasidzana vha tambudzwaho i n̄tha kha ya vhasidzana. Vhasidzana vha a tambudzwa lwa vhudzekani, u tambudza muvhili kana muhumbulo nga vhokhotsi vha malofhani na vha si vha malofhani. U tambudzwa honoho hu a kona u bveledzwa nga vhomme vha na nzhele yo fhelelaho na zwine vha khou ita kana vha si na. Zwiñwe zwifhinga vhasidzana vhenevho vha a kona u nga tambudzwa nga mashaka, vhatu zwavho vhane vha vha ñivha kana vha sa vha ñivhiho na luthihi .

Vhana vhenevha vha a kona u tambudzwa lwa muvhili nga vhomme, fhaļa ha musi vho lovhelwa nga vhomme. Vhana vhenevho vha a dovha vha tambudzwa lwa vhudzekani nga vhokhotsi vha si vha malofhani. U tambudzwa ha vhana vhasidzana hu a ḥavhanya ha vhonala nahone ndi hone hune ha wanalesa ho swikiswa mapholisani. Izwi zwi itiswa ngauri vha aluswa vha tshi fundedzwa u sa dzumba vhupfiwa havho. Nga mvelele muthu wa tshisadzini a tshi pfa vhutungu tshitshavha tshi a zwi ḥanganedza tshi tshi vhona miłodzi yawe.

2.4.2 U tambudzwa ha vhana vha vhatukana

Vhatukana na vhone sa vhasidzana vha a kona u tambudzwa nga ndila dzo fhambanaho nga vhanna kana vhasadzi zwi tshi bva nga nyimele ya heneffo hune vha vha hone. Vhatukana ndi vhone vhane vha pfesa vhutungu ha u tambudzwa u fhira vhasidzana, sa izwi vha tshi aluswa nga ndila ya uri vha tea u sa bvisela vhupfiwa havho khagala.

Goldstone (1999:42) a tshi ñadzisa zwo bulwaho afho n̄tha nga ha uri ndi nga mini mafhungo a u tambudziwa ha vhana vhatukana a sa pfalesi u zwi vhea nga ndila heyi:

The socialization or “masculinisation” process that boys go through is also an important and strong influence in suppressing disclosure. Boys are brought up to believe that they are supposed to deal with things on their own; that they shouldn't seek help; and above all that they shouldn't show emotion.

Zwo bulwaho afho n̄ha nga Goldstone zwi ri nea thandululo ya u kona u d̄ivha zwa uri ndi ngani vhunzhi ha milandu ya u tambudzwa ha vhana hu tshi pfalesa zwo itwaho kha vhasidzana u fhira vhatukana. Mutukana naho o tambudzwa u linga nga ndila dzothe u sa sumbedza vhułtungu he a pfiswa. Ndi zwone zwine kanzhi wa wana vho di dzhenisa kha mafhungo a zwikambi na zwidzidzivhadzi i ndila ya u linga u di hangwisa zwo iteaho.

2.5 ZWIŁTUWEDZI ZWA U TAMBUDZWA HA VHANA

Nyimele iñwe na iñwe i bvelelaho kha vhutshilo kanzhi i vha i na zwine zwa i t̄ułtuwedza; zwo d̄iralo-vho na kha u tambudzwa ha vhana. Pelton (1981:305) u sumbedza u vha hone ha zwiłtuwedzi musi a tshi bvisela khagala ndila ya u nga kona u zwi tinya ngaurali:

Child abuse could be prevented by transforming our dehumanizing, violent social order into humanistic, nonviolent one, in which “man is the measure of all things” and in which values, structures, and dynamics would therefore be geared

consistently to the realization of intrinsic biological, social and psychological needs of all people, and to the free unfolding of their inherent potential.

Pelton u khou sumbedza uri u tambudzwa ha vhana hu nga fhela arali vhathu ra nga shandukisa kutshilele kwashu, kwa vha kwo ȳalaho mulalo, ra vhona ndeme ya vhutshilo na u sa hangwa thodea dza matshilisano kha masia othe.

U tambudzwa ha vhana hu tuwedzwa nga zwivhangi zwo fhambanaho u fana na hezwi:

2.5.1 Ikonomi

Vhutshilo ha namusi hu laulwa nga u muthu a vha na tshawe tshe a fara tshandani. Izwi zwi nga amba u vha na tshelede ine ngayo muthu a kona u nga renga zwine mbilu yawe ya tama, kana u vha na ndaka ine ngayo wa konou ita zwa mbambadzo. Cicchetti na Toth (1993:15) vha sumbedza ndeme ya zwa ikonomi kha ku aluselwe kwa riwana musi vha tshi ri:

Increases in economic stress transct with parental personalities to heighten high-risk parents' propensity to maltreatment their children. Consequently, during times of economic down turn, agencies have larger case loads of maltreating families.

U kundelwa tshothe u vha na tshelede kana ndaka i re yau kanzhi zwi bveledza vhusiwana.

2.5.1.1 Vhusiwana

Vhusiwana hu katela u ḥahelelwa nga zwithu zwi fanaho na zwiliwa, zwiambaro na tshelede ine ngayo muthu a nga kona u i shumisa a tshi itela u fusha dzinwe ḥodea dza vhutshilo.

U ya nga tshiimiswa tsha vha ‘Child Protection Unit’ vhana vhane vha aluwa miṭani ya vhusiwana kanzhi ndi vhone vhane vha wanala nga maanda vho dzhena khomboni ya u tambudzwa lwa vhudzekani, na lwa muyani. Izwi zwi bvelela ngauri vhapondi vhavho vha vha ḥunga nga u vha fha tshelede na u vha rengela zwine vha funa. Vhana vhenevha vha nga di wana vha tshi shengedzwa vhe fhasi ha vhabebi kana vhafunzi vha dzikereke.

(i) U tambudzwa ha vhana vhe fhasi ha mubebi

Musidzana X wa miwaha ya fumirathi a dzulaho na mme awe fhedzi na vhakomana vhavhili ane u shuma zwa u rengisa muvhili ḥohoyandou uri ene o thoma u ḫivha munna e na miwaha ya fumimbili. Muṭani wa mme awe o aluwa a tshi ḫivha uri muthu u fhiwa zwiliwa arali o vhuya hayani o fara tshelede. O sumbedza uri ḫuvha ḥiwe na ḥiwe mme awe vha vha ḥuwedza u ya u rengisa mivhili yavho i ndila ya u dzhenisa tshelede mutani.

Mafhungo a bvelelaho kha musidzana X a bvisela khagala u tambudzwa ha vhana nga vhanna zwi tshi ḥuwedza nga vhomme. Kha nyimele yeneyi muthu wa vhutevheleli a nga vhone mme a uyo musidzana sa vhone mutambudzi ngeno maṭoni a vhavhoni zwavho vha tshi sedza vhanna sa vhone vha tambudzaho ḥwana uyo.

Karen na Karen (2000:118) vha tshi tikedza fhungo iło ĥo bulwaho afho n̄tha nga ha vhana vhane vha tambudzwa hu u itela u wana dziňwe ḥhodea vha ri zwiito izwi zwi bvelela:

When sexual behaviour is conducted in exchange for affection, attention, privileges and gifts. The child learns to use sexual behaviour to manipulate others in order for the child to satisfy developmentally appropriate needs.

Porter (1989:9) u engedza two bulwaho nga Karen na Karen ngaurali:

... in families where the father is out of work and experiencing financial problems, or is ill or injured, he will be more often at home and is more likely to be depressed or drinking excessively than his counterparts in full employment. These factors may lead him to molest his children.

Porter u tendelana na two ambiwaho nga Karen na Karen fhedzi a dovha a sumbedza uri u tambudzwa ha vhana hu a ḥtutuwedzwa-vho na nga u shaya ha khotsi vha sa tsha shumaho; vhane mutsiko wa u sa shuma wa vha dzenisa kha zwikambi. Vhana vhane vha ḥiwana vha mučani wo raloho vha khomboni zwihiłusa ya u tambudzwa lwa vhudzekani.

(ii) U tambudzwa ha vhana nga fhasi ha mimuya mivhi.

Ri khou tshila kha shango **la** mutatisano **line** munwe na munwe a tama hu tshi naka zwawe. Zwenezwi zwi fhedza zwi tshi dzhenisa na vhafunzi kha mutatisano wa shango **lino**. Ha vho anda u **łoda** u ita zwethe zwine zwa nga kunga vhathu.

Phurovintsi ya Limpopo ndi huiwe ha fhethu hune ha ambeswa nga zwa vhuloi. Zwi a mangadza u dovha ra vhona kha yeneyi phurovintsi vhana vha tshi **łtuwedzwa** ngomu kerekenei nga vhafunzi u amba nga **ndila** ine vha shumiswa ngayo vha tshi lowa vhathu.

Izwo zwe bulwaho afho **ntha** zwi tikedzwa nga ‘inset’ ya kha mbekanyamushumo ya ‘Special Assignment’ ye ya sumbedzwa nga dzi 20 Łavhuvhili 2010. Afha ndi he ha sumbedzwa vhana vha tshi khou amba uri vha tshi ya u lowa vha fhufha nga dzitswielo vha dzhena dzindduni nga mafasitere. Vha tshi hanedzana na fhungo **ili** vhafunzi Vho-Maupji Pataki vha South African Council of churches vho ri vhana avho vha khou tambudzwa mihumbulu. Vho **ładzisa** nga **la** uri vhafunzi vha khou tampa nga miumbulo ya vhana i **ndila** ya u kunga tshivhidzo.

Vhathu nga tsiko vha takalela u vhona madembe, ndi ngazwo maitele anea a tshi kunga vhatendi dzikerekenei. Vhathu vha anda kerekenei zwi amba na u **đala** ha tshelede ine vhathu vha **đo** bvisa. U **đala** ha tshelede kerekenei ha engedza-vho tshikwama tsha mufunzi. Hezwi zwa vha zwone zwi **łtuwedzaho** u anda ha u ambeswa nga ha madimoni dzikerekenei i **ndila** ya u kunga vhatendi.

2.5.2 Mvelele

Lifhasini hu na tshaka dza vhathu dzo fhambanaho, na kha mvelele zwo tou ralo. Vhathu vhańwe na vhańwe vha na maitele avho a u ita zwithu a sa faniho na a vhańwe. Hezwi zwi disa thaidzo ngauri zwine vhańwe vha vhona hu u tambudzwa ha vhana vhańwe vha zwi vhona e maitele a mvelele yavho.

Richter na vhańwe (2004:98) vha tshi ḥalutshedza mvelele sa tshiṭuṭuwedzi tsha u tambudzwa ha vhana vha ri:

Notions of child abuse depend upon a culturally validated definition of what constitutes 'abuse' and the ensemble of everyday activities and ideologies of a particular ethnic group or class tend to vary in the way that they perceive child abuse.

Richter na vhańwe vha sumbedza zwauri maitele a uri ṫwana u khou tambudzwa zwi bva kha zwine lushaka lwonolwo lwa tenda khazwo. Kha Mazulu vhasidzana vha tea u dzhenela 'virginity testing' hune vha vha vha tshi ḥolwa arali vha songo ita zwa vhudzekani. Maitele anea kha lushaka lu sa tendiho khazwo zwi tshi itiwa kha vhana vha re phasi ha miňwaha ya fumimalo zwi vhonwa hu u tambudza mihumbulo ya vhana. Vha sa tendiho khazwo vha zwi dzhia vhana vha tshi khou tambudzwa ho khudwa nga mvelele.

Kuvhonele kwo fhambanaho ku ri swikisa kha uri musi ri tshi vhona zwithu zwi sa langei, vhańwe vha zwi sedza nga iṭo ja u ḥatshilelwa ngeno vha re kerekeli vha tshi ri ndi madimoni.

2.5.2.1 U ḥatshilelwah

Musi nyimele ya zwa vhudzekani kha vhana i sa tsha kona u nga langea, vhathu zwavho vha thoma u vhona maitele aya sa zwiito zwe ḥatshilelwaho ngeno vha re kerekene vha tshi zwi ḥalutshedza sa madimoni.

Hu na vhasidzana kana vhaṭhannga vhane vha si dzulisee arali arali ja nga kovhela vha songo ita zwa vhudzekani. Vhana vhenevho vha a kona u ita zwoṭhe zwine zwa nga fhedza zwi tshi ḥutula dzangalelo ja zwa vhudzekani kha uyo ane vha tama u ḥangana nae.

Maine Vho-Elisa vha HaTshikambe vha tshi ḥalutshedza zwiito izwi kha Vhavenda vhari zwi itwa nga ḥwana o ḥatshilelwaho. Vha ri u ḥatshilelwah honoho hu nga bvelela musi ho shumiswa mishonga kana ho dzeniswa ḥowa kana tshiñwe tshipuka-vho kha muthu onoyo i ndila ya u mu tshivha kana u mu pfisa vhuṭungu. Vha tshi isa phanda nga maitele anea vhari ḥwana uyo u vha a sa ḥivhi uri ndi ngani a tshi balelwa u langa lutamo ulwo lwo kalulaho ngauralo.

Nga ha zwiito zwenezwi zwa u vha na dzangalelo ji sa langeiho gurannya ya Seipone (17 February – 03 March 2010) i khwaṭhiswa zwo bulwaho nga maine Vho-Elisa nga u andadza zwo bvelelaho kha Mohlala Seanego nga ndila heyi:

Ga ke sa kcona le go laola bona bja ka. Ke tsogelwa feela ka
nako yeo noge e nyakago thobalano. Ge noge ye e
nyakathobalano setho sa ka se tla ruruga le go tuka mollo.
Setho sa ka se tla ba bohloko. Noga ye e rata thobalano le go
feta.

Naho Seanego o bulwaho afho n̄tha e na miñwaha ya mahumi maña na ntharu, maitele anea a nga kona u di bvelela-vho na kha vhana. Ndi kha nyimele yeneyi hune musi hu tshi pfi ñwana o tambudzwa lwa vhudzekani, ha vha na mbudziso ya uri mupondi ndi nnyi? Kha tshitshavha tshine tshi si ñivhe zwine zwa khou bvelela hu vhonala ñwana ane a khou tambudzwa lwa vhudzekani nga vhanna. Kha vha tendaho kha zwa mishonga vha vhona ñwana o ɿatshilelwaho.

2.5.2.2 Dimoni nga tshikereke

Ñwana onoyu o bulwaho afho n̄tha sa o ɿatshilelwaho arali a nga iswa dzikerekeni dza avho vha konaho u amba na madimoni vhone vha ño zwi vhona nga iñwe ndila.

Vhafunzi Vho-Makhuvha vha tshivhidzo tshi wanalaho ngei Ha-Mangilasi kha tshiñiriki tsha Vhembe vhone vhari ñwana ane a balelwa u langa lutamo lwa zwa vhudzekani u a kona u rabelelwa lune dimoni ilo ja kona u mu ɿutshela.

Avho vha re kerekenei vha ɿalutshedza ñwana uyo sa a re na dimoni ja u funesa u ita zwa vhudzekani. Naho ñwana uyo ane a khou tambudzwa lwa vhudzekani a tshi vhonwa nga vha kerekenei sa a no tambudzwa nga dimoni, vhathu nga u pfela vhuñtungu uyo a re muñku vha vhona a tshi khou tambudzwa nga vhanna.

2.5.3 U aluswa nga khotsi kana mme vha si vha malofhani

U fhandekana, ɿhalano na lufu lwa mme kana khotsi muñani zwi sia nyimele ya muñ yo no shandea. Nyimele ya muñ u songo fhelelaho zwiñlusa arali zwo ñiswa nga ɿhalano zwi tambudza miñumbulo ya vhana. Vhana vhenevho vha di vhona vhuvha

havho hu songo tsha fhelela. Ndi zwone zwine kha vha la vha re tshikoloni ha wanala kushumele kwavho ku sa tsha fusha u fana na u thomani.

Vhudifhinduleli vhune mme na khotsi vha vha naho kha u alusa vhana mučani vhu a kondà u nga imelwa nga mučwe muthu arali mučwe wavho a si tsheho. Yeneyi nyimele ya mučani ine ya dzenisa mme kana khotsi a si wa malofhani i mbo di vula kubuli kune kwa ḥu wedza u tambudzwa ha vhana.

U tambudzwa uhu hu vhonalesa kha ḥwana wa musidzana ane mme vha si vhe vha malofhani. ḥwana uyu a nga tambudzwa lwa ḥamani nga u shumiswa na zwi songo mu teaho, ngeno kha khotsi vha si vha malofhani a tshi do tambudzwa lwa vhudzekani.

Clark na Clark (1989:163) vha tshi ḥalutshedza nyimele heyi vha ri:

Absence of the mother greatly increases the risk to girls,
those living without their mothers are three times more
likely to suffer sexual abuse than those whose mothers
are present.

Hune mme vha malofhani vha si vhe hone, Clark na Clark vha sumbedza uri ndi hone hune vhana vhenevho vha tambudzeswa lwa vhudzekani. Kha vhana vha vhatukana nyimele i vha yo fhambanaho na ya vhasidzana. Vhone kanzhi vha tambudzwa lwa ḥamani na lwa muyani arali vho sala na mme a si wa malofhani. Zwone zwi vha zwi sa ambi uri vhatukana a vha tambudzwi lwa vhudzekani, zwi tou vha uri nangwe arali zwi hone a zwo ngo anda kana a zwi ripotiwi lune zwa konou bvela khagala.

2.5.4 U aluswa nga mubebi muthihi, mme kana khotsi e ethe

Iyi nyimele a yo ngo fhambanesa na ya musi ḥwana a tshi aluswa nga mme kana khotsi vha si vha malofhani. Nyimele idzi dzi a fanyisea ngauri, u ri ḥwana a aluwe o fhelela u ḥoda thikhedzo i bvaho kha vhabebi vhothe. Vhutshiloni muñwe na muñwe kha khotsi na mme u na tshipida tshi sa koneiho u bveledzwa nga muñwe kha nyaluso ya ḥwana.

U ya nga tshiimiswa tsha ‘Thohoyandou Victim Empowerment’ vhommé kana vhokhotsi vhane vha alusa vhana vhe vhothe vha balelwa u vha na ndango yo fhelelaho. Zwenezwi zwa sia vhana vha tshi ita zwiñwe na zwiñwe zwine vha funa nga tshifhinga tshireledze.

Vhana vha bvaho mutani u re na mubebi muthihi vha nga vhonala nga u tshimbila vhusiku vha tshi ya na dziphathini dzifhio na dzifhio dzine vha funa. Heneffo ndi hune vhapondi vha vha vho ḥewa tshikhala u ita-vho zwine vha funa nga vhana vhenevho. Vhana vhenevho vha vha vho ḥaniwa kha u tambudzwa hufhio na hufhio hune ha nga itwa sa izwi vha so ngo tsireledzea.

2.5.5 U shaya vhabebi vhothe.

Heyi ndi nyimele ine ya vhaisa vhukuma musi i tshi vhambedzwa na idzo mbili dzo ḥalutshedzwaho afho ntha. Ḥwana u a kona u sa vha na vhabebi vhothe nga murahu ha lufu kana zwo bveledzwa nga zwiñwe zwiwo zwi fhiraho ḥhalukanyo ya muthu. Nga mulandu wa u shaya mutsireledzi vhana vhenevho vha di wana vho ḥanwa kha zwiito zwothe zwo vhifhaho nga mulandu wa u pandamedza tsireledzo.

Mafhundo aya o bulwaho afho n̄tha a nga bviselwa khagala zwavhuđi nga zwo sumbedzwaho kha mbekanyamushumo ya 'Morning Live' ya tshipentshala kha SABC2 ye ya sumbedzwa nga L̄avhuvhili ja dici 27 July 2010.

Kha mbekanyamushumo iyo ndi he vhana vhavhili vhane zwa zwino vha khou thogomelwa 'Home of Hope' ngei Beria vha toolola nga ha u tambudzwa he vha tangana naho musi vho hwalwa nga vhane vha vhidza uri ndi mashaka vha vha isa Gauteng. Kha avho vhana a bvaho Fureistata o bula uri o da e na miñwaha ya 14 ngeno wa Mpumalanga o vha e na 16. Vhuvhili ha avho vhana a vha tshe na vhabebi vhothe. Vhana avha vho bula uri heneffo Beria ndi he vha vha tshi sumbedzwa filimu dza 'ponography' vha dovha hafhu vha tambudzwa lwa vhudzekani nga vhanna vhe vha diswa khavho hu tshi pfi ndi hone hune vha do newa thuso hone.

Kha yeneyi mbekanyamushumo Khanyisile Motsa ane a vha muthomi wa afho hune vhana avho vha dzula hone, o bula uri vhana avho vha tambudzwa lwa vhudzekani nga vhatu vhane vha shumisa zwidzidzivhadzi. Marihet ane a vha mushumelavhapo a tshi sumbedza u vhifha ha tshiimo tsha u tambudzwa ha vhana o sumbedza uri hu nga vha hu na vhana vha linganaho zwigidi zwa furaru vhane vha khou tambudzwa lwa vhudzekani kha leneli lashu ja Afrika Tshipembe.

2.5.6 Zwikambi / zwidzidzivhadzi

U ya nga tshiimiswa tsha 'Child Protection Unit' vhana vhane vha aluwa muñani hune ha shumiswa zwikambi kana zwidzidzivhadzi vha vhewa kha khombo ya u nga tambudzwa nga ndila inwe na inwe zwihihulusa lwa vhudzekani. Vhana avha vha nga

tambudzwa nga vhathu vha nn̄da kana vhabebi vhenevho musi vho no kambiwa.

Leberg (1997:88) a tshi amba nga zwikambi u ri:

Alcohol is considered a “disinhibitor”. This means that under the influence of alcohol, the child molester is more likely to act out sexually than he would if he were sober, because he exercise less self-control.

Buchanan (1996:129) a tshi ḋadzisa two bulwaho nga Leberg nga ha vhana vhane vhabebi vhavho vha shumisa zwikambi na zwidzidzivhadzi u ri:

66% of the children raised in alcoholic homes are either physically maltreated or witness family violence and more than a quarter of the children are sexually abused.

Arali muthu a tshi dalela zwibadela u a wana vhana vho fhiswaho kana u huvhadzwa nga vhabebi two bveledzwa nga dzikhakhathi dzo thomaho muṭani nga murahu ha u shumisa zwikambi kana zwidzidzivhadzi.

Kanzhi vhathu vho shumisaho zwikambi vha a kona u nga vhaisa kuhumbulele kwa īwana zwa mu khakhisa kha matshilele awe oṭhe. Jones (1987:86) u sumbedza vhuvhi ha zwikambi nga u bula hezwi:

Alcoholism and problem drinking often have an adverse emotional and social impact on the children, although not necessarily presenting a physical risk.

Nga nn̄da ha uri ḥwana u a tambudziwa hayani nga vhabebi vho kambiwaho, ene muṇe u a kona u ȳitambudzisa arali o shumisa zwidzidzivhadzi kana zwikambi. Ḧwana onoyu a tambudzwaho lwa vhudzekani o shumisa zwidzidzivhadzi musi a tshi dzivhuluwa zwi nga mu tsikeledza muyani. Zwi tshi bva kha uri o wana thuso kha nnyi nahone ya hani, ḥwana uyo a nga ȳutshela zwikambi kana a vha o dzhena khazwo tshoṭhe.

2.6 MASIANDAITWA A U TAMBUDZWA HA VHANA

U tambudzwa ha muvhili hu khagala sa izwi hu tshi nga vhonala nga u bva ha malofha, u pwashea ha marambo lune ha sala mbonzhe ine nnyi na nnyi a nga ṣanziela u ri o i vhona. Mavhadzi a salaho nga murahu ha musi ḥwana o tambudzwa lwa vhudzekani na lwa muhumbulo a vha a nga ngomu mbiluni ya mupondiwa hune muṇwe muthu a si kone u swikela. U sa swikelea ha mavhadzi eneo nga vhaṇwe vhathu hu ḥanisa vhutungu vhune ha ḥotomodza matshilele ane a kond̄a u pfesesea nga muthu zwawe.

Zwine zwa bvelela kha ḥwana nga murahu ha u tambudzwa zwi langiwa nga zwithu zwe fhambanaho ; u fana na ndila ye a tambudzwa ngayo, vhulapfu ha tshifhinga tsha u tambudzwa na tshenzhemo yawe kha nyimele yeneyo. Tshiṇwe hafhu ndi tsha uri vhana a vha fani, lune naho nyimele dzi tshi nga fana kha vhana vhavhili, zwi a konadzea uri vha nyanyuwe nga ndila dzo fhambanaho.

Hezwi zwi ri swikisa kha u wana masiandaitwa a tevhelaho zwi tshi ya nga u fhambana ha zwiwo:

2.6.1 U shaya vhudifulufheli

Nwana o tambudzwaho nga ndila iñwe na iñwe u ñivhona e muthu a sa koniho u ñilwela, ane kha tshitshavha a vha a si na ndeme nga nn̄da ha u vha mukhakhi na u tshila nga nyofho. Nyofho dzenedzi dza ḥavha u sa ñifulufhela. Clark na clack (1989:158) vha tshi ḥalutshedza u shaea ha fulufhelo kha vhana vho tambudzwaho lwa muvhili vha ri:

Children who are punished frequently and brutally will assume they are bad and deserving of punishment. They often cannot connect the punishment with any specific behaviour and consequently develop a general sense of self hatred, unworthiness and low self esteem.

Calm na Franchi(1987:193) vhone vha vhona nyofho dza vhana vho tambudzwaho nga ndila heyi:

A child who lives in fear cannot be free to explore the world without constraint; and thus is blocked in learning and development.

Vhana vhane vha tshila vha kha nyofho, vha a kondelwa u bvelela vhutshiloni vhunga vha tshi dzula vha songo lunguluwa. Pardec (1989:57) a tshi amba nga avho vho tambudzwaho lune vha shaya fulufhelo u ri:

Children who had been neglected were found to have considerable difficulty in dealing with the various tasks

required in the pre-school situation because they lacked self-esteem.

Pardec u sumbedza vhuleme vhune vhagudisi vha ḥangana naho musi vha tshi tea u gudisa vhana vho tambudzwaho. U kondelwa ha vhana vhenevho hu vhangwa nga u sa ḥifufuhela. Vhana avha vha sumbedza u shaya vhuṭali ha u nga amba kana u ita tshithu tshire tsha nga ḥutuwedza vhapondi vhavho u vha tambudza vha tshi ya phanda. Izwi zwi vhangwa nga u shavha u rwiwa kana u kaidzwa nga maipfi a vhuhali. U shaya fulufhelo ha vhana vhenevha zwi vha swikisa kha u sa bvelela vhutshiloni, hu nga vha tshikoloni kana mishumoni yavho musi vho no aluwa.

Vhana vhenevho vha vhonala nga u dzula vho ḥiputa; vha shaya dzangalelo ḥa u vha vharangaphanda nga u vha shaya fulufhelo ḥa uri vhutshiloni vha nga vha na zwine vha zwi kona nga vhothe. Vha dovha hafhu kanzhi vha vhonala nga u ita zwithu zwine vha vhudzwa u pfi vha zwi ite nga muthu hu si na u vhudzisa naho vha tshi nga vha vha sa zwi pfesesi.

Porter(1984:16) ene a tshi ḥalutshedza mbonalo ya u shaya fulufhelo kha vhana vho shengedzwaho lwa vhudzekani u ri:

For many of the victims the continuing sexual assaults of childhood are a guilty secret they have never been able to share. They regard themselves as spoilt, debased and violated and experience a bewildering complex of guilt, anger, and shame. Some never acquire a positive image.

Kha u tambudzwa lwa vhudzekani vhapondiwa kanzhi vha shushedzwa u pfi arali vha nga vhudza muñwe muthu zwi no khou bvelela vha ḋo vhulawa. Kha vhaļa vha no khou tambudzwa nga vhokhotsi vha vhudzwa u pfi vhomme avho a vha nga tendi zwine vha ḋo vhudzwa nahone vha fulufhedziswa uri vha ḋo pandelwa kana a vha tsha ḋo itelwa tshithu na tshithihi sa vhañwe vhana.

Mishushedzo yothe heyo i vhilinganya ñwana a wana uri tsha khwiñe ndi u dzula na zwine zwa khou bvelela, tshenetsho tsha vha tshiphiri tshawe na mupondi. Naho zwe ralo mupondiwa u sala a si na mulalo lune a dzulela u ñvhudza uri arali zwine zwa khou bvelela zwi sa ambei, zwi amba uri mukhakhi ndi ene. Zwenezwo zwa sia a sa koni u ñtanganedza.

Vha tshi tikedza zwe bulwaho nga Porter, Karen na Karen (2000) vha sumbedza uri nga murahu ha u tambudzwa lwa vhudzekani vhana vha ñvhona vho fhelelwa nga vhuhana havho. Vhana vhenevha vha a ñidzumba nga u shavha u vhudziseswa zwe bvelelaho lune tshiñwe tshifhinga vha balelwa u zwi ṭalutshedza nga ṭhoni, vhukhakhi hothe ha dovha ha vhuya khavho. Zwothe hezwi zwa sia ñwana onoyo a tshi ñvhenga, u ñvhona mulandu na u sa vha tshithu vhutshiloni kha tshitshavha tshine a tshila khatsho.

2.6.2 Vhumatshelo ho khakhiseaho

Masiandaitwa a u tambudzwa ha vhana kanzhi a ñvhonadza musi mupondiwa o no aluwa. Vhana vho tambudzwaho vha tshi aluwa vha thoma u vhona na u psesesa vhuñgungu he vha dzeniswa khaho. Musi vha tshi lingedza u wana thandululo ya zwe the zwe bvelelaho khavho, vha a shaya phindulo. U shaya phindulo honoho ha vha sikela mitsiko i si na vhukono.

Mitsiko yeneyi nga maanda kha vhafumakadzi vhe vha tambudzwa lwa vhudzekani i vha khakhisa kha maimo mishumoni. Vhañwe vha tshi ḥangana na nyimele dzo tou raliho vha vhona vhutshilo vhu sa tsha ri tshithu lune vha naledza tshiñwe na tshiñwe. Izwi zwi vha zwo simuwa u bva mathomoni nge madzhenele a tshikolo a vha o khakhiseaho nga ndila dzo fhambanaho. N̄tha ha izwo kha vha la vhane u tambudzwa honoho ha do vha ho vha thithisa na muhumbulo; rekhodo ya u ongiwa i nga vha tshiñwe tshikhakhisi tshi vha imaho phanda kha zwi yelanaho na mushumo.

Kha vho konaho u dzhena mushumoni, vhone vha thithiswa zwinzhi nga u ita vha tshi lwisa u pwanyeledza mitsiko ye vha i hwala. Mitsiko yeneyi kha vhafumakadzi vho tambudzwaho i vha kundisa na u tou linga u ḥatisana na vhañwe uri vha diwane vha kha poswo khulwane mishumoni ine vha vha khayo. Honoho u kundelwa ha dovha ha vha engedzela mitsiko nga u divhona vha tshi nga a vha fani na vhañwe nahone a vho ngo tewa nga u wana zwithu zwa n̄tha.

Vhafumakadzi vho tambudzwaho lwa vhudzekani vha tshe vhaṭuku tshiñwe tshifhinga vha ḥutshelwa tshoṭhe nga dzangalelo la u dižhenisa kha zwa vhudzekani na vhanna vhavho. Porter (1987:16) a tshi tikedza fhungo ili u ri:

Girls who have been sexually abused may become sexually inhibited and in marriage abhor and try to avoid sexual activity.

Vhafumakadzi vhenevho ndi vhane kanzhi musi vhafarisi vhavho vha tshi ḥoda pfanelo dzavho dza zwa vhudzekani khavho ha vuwa malwadze na maneto a shayaho ḥhalutshedzo.

Kha vhaļa vho tambudzwaho lwa vhudzekani nga vhokhotsi vha tshe vhana vha pfesa vhutungu musi vho no vha na miņa yavho vha tshi shudufhadzwa nga vhana vha vhasidzana. Drive na Drosen (1989:77) vha sumbedza izwi vha tshi anetshela vhupfiwa ha muñwe mufumakadzi a tshi ri:

The crunch came when my daughter was born, literally the minute she was born, and I saw her and thought, 'Oh my God, it's a girl'- although we really wanted to have a little girl. But I saw me in her and thought, 'God, are you going to have to go through the same thing that I went through? I have to protect you so that it doesn't happen.'

Madzuloni a u takalela u vha hawe na īwana wa musidzana sa zwe a vha o tamisa zwone, mufumakadzi o tambudzwaho lwa vhudzekani u vhona vhutungu vhune mbebo yawe ya khou ya u īangana naho. Mihumbuloni yawe hu vha na thaidzo ya u īoda ndila dzothe dzine a nga kona u dzi shumisa, tshipikwa hu u tsireledza īwana wawe uri a si livhane na vhutungu he ene a fhira khaho.

Vharwe vho tambudzwaho lwa vhudzekani vha tshi aluwa vha swika hune vha pfa vha sa tsha tama u ita vhushaka na muñwe muthu ha vhudzekani. Tshiitisi tsha izwi hu u shavha u dovha u pfiswa vhutungu he a vhuya a īangana naho. Buchanan a tshi tikedza izwi u ri:

Raped women react very negatively to rape for sound evolutionary reasons; the act not only subjects them to physical harm but it also deprives them of choosing with whom they will mate.

2.6.3 U vhaisala muyani

Zwi si na mushumo uri ḥwana o tambudziwa nga ndila-de, kana ndi u tambudzwa lwa vhudzekani, u vhaisa muvhili kana u vhaisa muhumbulo, magumoni azwo zwoṭhe u sala o vhaisala muyani. Phambano i vha hone fhedzi kha ndila ine vha vhaisalisa zwone. U vhaisala honohu ho vhekanywa zwavhuđi nga Wieland (1997) musi a tshi bvisela khagala vhupfiwa ha ḥwana o tambudzwaho lwa vhudzekani zwine zwa nga ḥalutshedzwa nga ndila i tevhelaho:

- O fheṭiwa nga muthu a re tsinisa nae
- O tshinyadziwa/ ha na nungo
- U tea u vhonwa mulandu/ u muvh/u tshishumiswa na u ri
- Ha na mukano

Vhuṭungu vhune ha pfiwa nga ḥwana o tambudzwaho hu nga vha hu tshi ḥaniswa nga mulandu wa uri mupondiwa u vha a si na maanda a u kona u dilwela kana u tou ḥilamulela zwaho. Karen na Karen (2000:114) vha ḥadzisa vhupfiwa uvhu ha vhana vha no tambudzwa nga hezwi:

The child victim becomes powerless to fight the abuse.

They are trapped by an inability to do, say or think anything to change the situation.

Ngoho ndi ya uri ḥwana ane a khou tambudzwa ha na nungo nahone ha koni u dilwela. Mutambudzi wawe u ita zwoṭhe a na nzhele, zwa mu konisa na u ita mishushedzo yoṭhe ine a funa.

Vhana vhane vha tambudzwa lwa u vhaiswa ḥamani kanzhi vha a balelwa u ita vhushaka kana vhukonani na vhańwe vhana. Tshikoloni vhagudisi vha vha na vhuleme ha u nga kona u langa vhana vhenevho ngauri khavho hu na vhułtungu ha u vhona u sa funiwa. Nga ha vhana vho tambudzwaho lwa vhudzekani Karen na Karen (2000:110) vha tshi khoutha Hall na Lloyd vha ri:

... that child victims of sexual abuse are often prone to angry outburst, aggression and an ability to produce conflict in many situation.

U shaya havho nungo dza u lwisa mupondi ndi zwone zwi vha swikisaho kha u bvisela vhułtungu na mbiti kha vhathu vha si vhone. Vhułtungu vhune mupondiwa a ḥangana naho vhu ḥalutshedzwa zwavhuđi nga Wieland(1997) musi a tshi sumbedza u ri ḥwana u vha a si tshe na vhułanzi ha zwine a khou pfa lune a thoma u ḥvhengela u funa hawe na u vhenga mupondi wawe. Hezwi zwi sumbedza nđado ine ḥwana a ḥwana e khayo.

Kha vhana vhane vha khou ḥangana kana vho fhiraho kha nyimele ya u tambudzwa vha vhona hu si na muthu a pfesesaho kana o ḥiimiselaho u thetshelisa vhułtungu he vha fhira khaho.

Clark na Clark (1989:158) vha tshi sedzulusa masiandaitwa haya, vha swikelela kha hezwi:

Abused children are more likely to engage in a range of harmful activities, including provocative acts designed to

elicit punishment, accident proneness and suicide attempts.

Vhana vhenevho vhane vha vhona unga a hu na ane a nga vha thusa, Clark na Clark vha sumbedza uri ndi vhone vhane vha dzhia lufu lu lwone lune lwa nga fhedza vhułtungu havho. Izwi vha zwi sumbedza nga u sa tsha ḫilonda kha matshilele avho. Vhana vhenevho vha a dzhena na fhethu hune vha ḫivha uri a hu ngo tsireledzea. Ndi zwone zwine vhana vho tambudzwaho vha si vhe na thaidzo ya u edela na fhasi ha dziburoho kana fhethu huńwe na huńwe hu songo tsireledzwaho. Vhańwe vhavho vha fhedza vho tou ḫivhulaha nga u shumisa thambo kana mulimo muńwe na muńwe une vha nga u wana.

2.6.4 U vhaisala muvhilini.

Aya ndi masiandaitwa a re khagala a sa ḫodi na u ambelelwa arali mulandu wo potiwa, ngauri hu re na mbonzhe nnyi na nnyi u a kona u hu vhona. Clark na Clark (1989:164) vha tshi amba nga ha u vhaisala muvhilini nga murahu ha u tambudzwa lwa vhudzekani vha ri:

Physical effects of sexual abuse can include vaginal and anal tearing as well as a variety of abrasions.

Zwauri ḥwana o vhaisalisa hani zwi ḫo bva kha ndila ye a tambudziswa zwone. Ḧwana o tambudzwaho lwa vhudzekani kuvhaiselele kwawe a ku nga fani na kwa ḥwana o rwiwaho nga ḫamu nga mudededzi tshikoloni.

2.7 MANWELEDZO

Ndima heyi yo sedzesesa kha tshaka, zwi^ltuwedzi na masiandaitwa a u tambudzwa ha vhana. Ho nanguludzwa zwi^ltuwedzi na masiandaitwa e a sedzuluswa zwi tshi elana na tshaka dza u tambudzwa ha vhana dzo newaho.

NDIMA YA VHURARU

3.1 MARANGAPHANDA

Tshipikwa tsha ndima heyi ndi u sengulusa u tambudzwa ha vhana kha bugu ya dirama. Hu do sedzwa uri vhana vha tambudzwa hani, zwo ḫutuwedzwa ngani na uri musi zwo no itea hu bvelela mini kha vhana. Tsenguluso iyi i do vha yo ḫitika nga bugu ya Mafenya: '*Ndi bune-de*'.

3.2 TSENGULUSO YA U TAMBUDZWA HA VHANA ZWI TSHI TIKEDZWA NGA BUGU YA MAFENYA '*NDI BUNE-DE*'.

Khathutshelo u sumbedza u sa fushea musi a tshi vhona Nkhangweleni ḫwana we mufumakadzi wawe Tshilidzi a vhingwa nae a tshi tshimbila phasedzheni ya nñdu a songo ambara tshithu. Tshilidzi ene nga kuhumbulele kwawe u vhona hu si na tsho khakheaho sa izwi ḫwana a tshi khou tshimbila phanḍa ha vhabebi vhawé na vharathu vhawé vha sa athu ḫivhaho tshithu. Muñwali u sumbedza u sa tendelana ha avha vhavhili musi a tshi ri:

Khathutshelo: (*A tshi amba e ethe*) Ngoho Tshilidzi u a bora.

Uri ḫwana o bva a fhedzi nga u ḫivha uri ri vhabebi vhawé. O tou hangwa uri nñe a si ḫwana wanga. Nñe hafhu ndo di dzula nae o no vha muhulwane. Ha ngi ḫwana we nda thoma u mu vhona e lutshetshe lini. Zwi a dina hezwi zwithu. U nga di mangala wo no dzhena

milingoni. Tshilidzi zwi sumba uri u vhona zwi sa vhuyi zwa dina ndi tshi tou vha mubebi o fhelelaho. Mathina u a penga. Thone tshana tsha hone tshi khou naka zwone lini. Wa sa zwi thanyela tshi nga u dzhenisa khomboni. U naka zwi nga tshi khou dzhia mme. U ḥangana tsho ita na u tshena, ndi zwi hulu. Zwenezwi u nga wana muñwe muthu a tshi kuambisa. Ndi u mbo ḫi rwa nda vhulaha. Ndi nga si tende hezwo. (Ha mbo ḫi dzheni Tshilidzi).
(1997:22).

Nyemulo ine ya sumbedzwa nga Khathutshelo kha Nkhangeleni i bvisela khagala khombo ine vhana vhasidzana vha ḥangana nayo musi vha tshi khou aluswa nga vhokhotsi vha si vha malofhani. Khathutshelo u zwi bua zwavhuđi uri ḥwana uyu we mufumakadzi wawe a ḫa nae ha ngi we a thoma u mu vhona e lutshetshe lini.

Dzangalelo ḫa Khathutshelo kha Nkhangweleni ḫi ḫivhonadza hafhu musi a tshi sumbedza u mu sala murahu na kha zwine a ambarisa zwone. Izwi zwi vhonala musi muñwali a tshi sumbedza hezwi:

Khathutshelo: Zwi sumba uri uyu Nkhangweleni a ni mu vhoni uri u khou aluwa? Ndi khou vhona ni tshi khou fungelela u mu rengela idzo ‘dztight’ dza hone. A tho ngo ni vhudza uri ḥwana u ḫo nga a sa tshipiwa. Zwine zwa khou itea afha nnđa a ni athu zwi pfa kani?(1997:23).

U tshipiwa ndi nyito ine mubebi muñwe na muñwe a si tame i tshi nga bvelela kha ñwana wawe. Maipfi aya a Khathutshelo o vha o tea o karusa Tshilidzi kha khombo ya u tambudzwa lwa vhudzekani ine ñwana wawe a nga ñiwana e khayo. Naho zwo ralo Tshilidzi u imelela ñwana wawe sa izwi a sa vholi tsho khakheaho. Muñwali u bula hezwi:

Tshilidzi: Musi izwi zwithu u ambara a tshi khou tamba fhano hayani. Ri tshi vhuya zwenezwino kerekene o vha o ñi tou ambara tshikete.
(1997:23).

Zwo bulwaho nga Tshilidzi afho n̄tha zwi bvisela khagala u sa dzhiela nzhele ha vhomm kha u vhona nyimele ine vhana vha vha khayo naho vha tshi fhiwa tsivhudzo ifhio na ifhio. Ndi ngazwo na vhapondi nga maanda arali ji shaka ja tsini vha vha na vhuñanzi uri arali ñwana a nga vhudza mme awe zwine a khou itwa vha nga si zwi tende. Naho phindulo ya Tshilidzi i tshi sumbedza u imelela kuambarele kwa ñwana, Khathutshelo u ima lurandala na u sumbedza u sa tsiredzea hawe kha zwitukana na kha vhanna vhane vha nga mu wana badani. Izwi zwo bviselwa khagala nga ndila heyi:

Khathutshelo: Izwo ni khou sokou amba, zwenezwi a tshi khou tamba a thi ri u a ita a tshi bva a tshi ya afho badani. Zwitukana zwi tshi mu vhona ndi u mbo ñi mu fhufhela. Ndi nga rwa ñwana wa muthu nda vho ño dzhena khakhathini. Kha ri tou kaidza hoyu washu. Na vhanna vha ano mađuvha a vha ñivhalekani. Vha tshi mu vhona

muńwe a nga di pfa unga o fa nga u wana.
(1997:23).

Naho Khathutshelo a tshi khou lingedza u sumbedza khombo ine Nkhangweleni a nga diwana e khayo, Tshilidzi u sumbedza u sa zwi isa ḥohoni. Izwi ri zwi vhaba musi Tshilidzi a sa tati u sia Nkhangweleni zwandani zwa Khathutshelo naho a tshi khou di pfa nyambo dzawe. Tshilidzi u ya Kilabuni a di sia Nkhangweleni o ambara yeneīla 'tight' ye Khathutshelo a vha a tshi khou amba ngayo. Izwi zwi sia mbudziso nnzhi dza u ḥodou diwha uri Tshilidzi u tou vha mme-de a sa tsireledziho ḥwana wawé kha khombo nngafha-ngafha. A zwi mangadzi musi hu tshi pfala hezwi:

Khathutshelo: Idani ni vhee hafha kha ḥafula. Nkhangwe,
dzulani kha tshidulo. Hai dzulani kha hetshi
tsha tsini na nne. A thi ri inwi no no vha
musidzana muhulwane. Zwino ni diwhe ni kha
murole wa 6, zwino a ni tei u tshimbila no
ambara zwithu zwi no vhabonadza na zwi no
pata. Mađamu haya, (*vha mu fara mađamu a
shavhela murahu*) a songo shavha. Nne sa
mubebi ndi tea u mu tsivhudza kha khombo
dza vhatthannga na vhabana dzine a nga
ṭangana nadzo. Mađamu haya a nga ita uri
vhabana vha mu emule. Ni a diwha uri u emula
ndi u itani Khangwe? (1997:24).

Mathomele a mafhungo aya a sumbedza khotsi a re na vhuđifhinduleli. Khathutshelo u sumbedza a tshi khou laya ḥwana nga ndila ine a tea u ambarisa zwone. U farwa

ha mađamu a Khangwe nga khotsi ndi zwone zwine zwa si tsha pfesesea. Izwi ndi u tambudza mihumbulo ya ንwana. ንwana u vha a sa tsha pfesesa vhimo vhune khotsi vha vha khaho. Ha tsha ደivha uri a vha dzhie sa khotsi vha u tsireledza kana vha u tambudza naa?

Muňwali a tshi isa phanda u bula hezwi:

Khathutshelo: Zwino hezwi zwa u ambara zwithu zwipfufhipfufhi zwi no sia hezwi zwirumbi (vha zwi fara) zwavhuđi ngaurali nnđa zwi a dina. Arali muňwe muthu a mu fara sa zwe nñe nda ita zwenezwino a mmbudze uri ndi mbo ደ amba nae. A songo vhudza mma ngauri zwi nga vha dina nga maanda. Na hezwi zwine nda khou mu vhudza mma vha tou tata u mu vhudza, vha vho ri nñe ndi mu vhudze. Tenda muthu a ደilonda. Tshimbilani ni yo tamba.(A bva). (1997:24).

Mafhungo aya a ኃና በvhilinganya mihumbulo ya Nkhangweleni. Mbudziso ine a ደivhudzisa yone i nga vha ya u ri ndi ngani muthu ane nda mu vhidza khotsi a tshi kona u ita zwithu zwi fanaho na u fara-fara zwirumbi, zwine zwa tea u itwa nga mutukana kana munna muňwe na muňwe. Zwauri a si vhudze mme awe zwo bvelelaho na zwone zwi ththisa kuhumbulele kwawe. ንwana muňwe na muňwe u funa mme awe lune a nga si tame vha tshi dinalea. U vhudzwa u pfi a songo amba hu vha u mu tambudza muhumbulo sa izwi mbiluni ya ንwana muňwe na muňwe a tshi nga tama mme awe vha tshi ደivha zwine a khou ታngana nazwo. Fhedzi a hu na

rwana ane a tama u vhaisa mme awe, ngauralo Nkhangweleni u tea u tevhedza zwine a khou vhudzwa zwone nga khotsi awe.

U sa vha hone ha mme awe hayani hu vhaisa Nkhangweleni musi a tshi humbula zwine khotsi awe vha mu ita. Ndi zwone zwine muñwali a ri:

Nkhangweleni: Ngoho Baba vha a bora. Mma vha vhuya vha
bva vhone vha humbulela uri u do ita zwa
vhatukana. Tshifhinga tshothe vha sokou ri
hee, Nkhangwe, ni londote vhatukana, vha a
dina. Ndi u nkhumblela zwa vhudabada
musi. (1997:24).

Zwo bulwaho nga Nkhangweleni zwi dovha zwa ri sumbedza u sa tsiredzea ha
vhana vha vhasidzana miñani, arali vhomme vha siho kha vhokhotsi vha si vha
malofhani.

Musi Tshilidzi a tshi da na muhumbulo wa u sia vhana ha vhabebi vhawé Dzingahe
musi a tshi fara lwendo lwa kilabu, Khathutshelo ha imi nawo. U ri na linwe na linwe
hu nga namba ha tuwa Tshifhiwa ane a kha di vha muñku, Nkhangweleni na
Tshifaro u do sala navho.

Kha leneli ja u siiwa na khotsi muñwaliu bvisela vhupfiwa ha rwana uyu nga ndila
heyi:

Nkhangweleni: (e ethé) Hai ndo sala na Baba fhedzi. Zwi do
mbo di thoma zwa ndayo. Zwi dina uri vha tshi

nndaya, vha a mphaphatha na u mpfara
mađamu. Ndi a zwi vhenga hezwo zwithu. Yo,
vho no vhuya kale. A vho ngo vhuya vha lenga.
(1997:26).

Tshifhinga tshinzhi vhana vha ḋađiswa nga zwine vhapondi vhavho vha amba navho zwone na zwine vha ita. Nwana u vhudzwa nga ndila ine a funwa ngayo nahone a vha o tsiredzea ngaho zwandani zwa khotsi awe, nga tshenetsho tshifhinga tshithihi vhenevho khotsi vha ita zwine zwa si lavhelelwe u itwa nga mubebi. Izwi muñwali u zwi bvisela khagala nga mufhindulano hoyu:

Nkhangweleni: U khou ofha mini? Nñe habe ndi khotsi awe.
Muthu a nga ofha khotsi naho hu tshi pfi
asizwo. (*A si takuwe. Vha tshi sumba u sinyuwa.*) Nkhangwe, ndo ri iđani ngeno tsini.
Ni khou nkumbulela mini? Ndi ḍo vhudza
mma uri inwi ni na mihumulo yo vhifhaho nga
maanda. Nñe ndi nga ni ita mini? (*Nkhangwe a takuwa a ya tsini na khotsi.*) Zwino o dzula
zwavhuđi. Kha sendele tshođhe. (*Vha mu kokodza*) A thi ri ndo ni vhudza uri ndi khou ḍo
ni gudisa uri vhathu vha khisana hani? Zwino
ndi ḥoda u ni fundedza. Ndi ḍo dzenisa na heyi
filimu. U khou i vhona, kha vhale hafha kha
gwati.

Nkhangweleni: Hu pfi 'Sexual intimacy'.

Khathutshelo: Zwino hezwo zwi re kha heyi khasethe ndi khou toda u mu gudisa.

Nkhangweleni: Hai, Baba, nne ndi a ofha. (1997:28).

Nga murahu ha u fara madamu na u phaphatha zwirumbi zwa Nkhangweleni Khathutshelo u pfa a sa pvesesi uri ndi ngani a tshi tea u ofhiwa. Muñwali u bvisela khagala mupondi sa muthu ane a vhona mupondiwa a tshi tea u sokou tendelela tshiñwe na tshiñwe tshine a vhudzwa uri a tshi ite. U thoma nga u ungeledza nga zwi sa dinesiho a tshi vhona u nga o kona u swikelela kha zwine a ḥoda, u fhirela kha zwiñwe zwiñwane.

A zwi mangadzi u pfa Khathutshelo a tshi vho amba nga ha u gudisa Nkhangweleni uri vhatu vha khisana hani. Nahone ha pfi zwi tshi mu kondela na u tou sumbedza filimu ya ‘ponography’ kha ንwanan a ne a mu dzhia sa wawe. Izwi zwi bvisela khagala tshiṭuhu na u sa fulufhedzea hune ha vha hone kha vhokhotsi vha si vha malofhani kha vhana vha vhafumakadzi vhavho.

Hunter (1995:85) a tshi sumbedza uri ndi ngani vhapondi vha tshi funa u sumbedza vhapondiwa filimu dla 'ponography' u bula hezwi:

Perpetrators, in grooming children for later sexual activities, show them sexually explicit material to get cooperation. They show them pictures of other children apparently happy to be performing sexual acts.

Nkhangweleni u sumbedza uri ene u a ofha u gudisiwa zwine a khou vhudzwa nga khotsi awe. Naho zwo ralo a vha tami u litsha zwe vha diimisela u zwi ita . Tshiṭuhu itshi tsha vhapondi muṇwali u tshi sumbedza nga ndila heyi:

Khathutshelo: A songo ofha tshithu. Kha de a dzule hafha kha zwirumbi zwanga (*a mu kokodza a mu takula a thoma u mu mama. A tshi vho mu bvula zwiambaro*). (1997:28).

A zwi mangadzi u vhona Nkhangweleni a tshi bvulwa zwiambaro, ngauri u fundedzwa hawe uri vhathu vha khisana hani ho vha ho livhiswa kha u vutshelisa kana u ḥuṭula zwipfi zwave zwa vhudzekani.

Musi mupondi o diimisela u tambudza ḥwana lwa mađuvha manzhi, u zwi ita nga ndila ya u fhembeledza lune ḥwana a nga zwi ḫowela, khamusi a fhedza a tshi vho tou zwi takalela. Ndi zwone zwine muṇwali a shumisa maipfi a vhulenda a tshi ri:

Khathutshelo: Nkhangwe zwino ndi mukosi wa mini? A songo ofha tshithu a thi nga mu vhaisi lini. Ene u sedza zwi no ḫo itwa kha filimu a edzisa zwone. U ḫo vhona zwi ḫo ita. (*Khathutshelo a takuwa a džhenisa khasete*) Kha i sedze. Hafhu a tshi khou sedza thungo? A songo ḫi ita ḥwana lini. U ḫo vhonisa hani o sedza thungo? Hafhu ndo ri ri ḫo edzisa yone. (*A mu kokodza a thoma u mu fara-fara*). (1997:28).

Khathutshelo u lingedza nga ndila dzothe u amba na Nkhangwe nga vhulenda sa izwi a tshi zwi divha uri izwi zwine a todou ita khae u do zwi toda tshifhinga tshothe musi mme awe vha siho. U itela uri Nkhangweleni a pfectese zwauri a hu na two khakheaho kha u ita zwa vhudzekani, u vhudzwa u pfi ha tsha vha nwana. Nga maipfi haya Khathutshelo u khou todou uri nwana a vhe na dzangalelo ja u funa u vhona zwine zwa itwa kha filimu ya phonogirafi uri a do kona u edzisela musi a tshi fundedzwa.

Nga murahu ha u tambudzwa lwa vhudzekani vhana vha vhona vho kundiwa nga u vha shaya nungo dza u dilwela. Hu vha na mbudziso nnzhi dzine vha divhudzisa dzone. Dziñwe dza dzimbudziso dza shaya phindulo, nwana a wana o hanganea. U hanganea honohu hu vhonala nga zwi bulwaho nga Nkhangweleni musi a tshi humbula uri mme awe vha khou vhuya lwendoni lwa kilabu lwe vha vha vho lu fara. U hanganea honohu ho sumbedzwa nga ndila heyi:

Nkhangweleni: Mma ñamusi vha a vhuya. Ngoho ndo awela.

Hezwino arali vha ri vha a tuwa nne ndi ya ha makhulu. Zwa Łavhuñanu na mulovha nne a thi tsha zwi imela ngoho. Havhała muthu vho mmbaisa ngoho. Zwino iyi dettol ye vha mpha i do nthusa nga mini? Zwino izwi zwauri nda vhudza mma vha do mmbulaha mara zwi nga vha zwi zwone? Huñwe vha khou tou ntshutshedza havha muthu. Mara arali vha sa ntshutshedzi? Nahone vha ri mma arali nda vha vhudza a vha nga tendi. Vhone mma vha nga si tende lini, afhu ñuvha ñinwe na ñinwe vha

tshi dzula vha tshi mmbudza uri Baba vha
mpfuna nga maanda. Nahone vho tou
diambela uri mma vha vha vhudzisa vha do
vha vhudza uri ndi nne we nda da khavho ndi
songo ambara. Tsha ndi tou fhumula, mma vha
di dzula vha tshi amba uri vhasidzana vha ano
mađuvha ndi mađabada vha kunga vhanna.
Aredi, tsha ndi fhumule khamusi a zwi tsha do
dovha..... (1997:30).

Zwo bulwaho afho nt̄ha ndi manwe a masiandaitwa a ḥungufhadzaho kha u tambudzwa ha vhana. Dettol ye a newa ndi tshiga tsha u sumbedza uri khotsi awe vha a divha uri zwe vha ita khae zwi nga vha zwo mu vhaisa vhudzimu hawe. Nga u shumisa Dettol yeneyi u do kona u ḥamba ngayo a fholo. Nkhangweleni u na vhutanzi ho fhelelaho kha zwe zwa bvelela fhedzi khotsi awe vha mu shushedza nga ja u ri a vhudza mme awe vha do ri o tou vha yela a songo ambara. Izwi zwi fhungudza vhudzifulufheli vhune a vha naho kha ene muñe. U vhaisala muyani musi vha tshi mu vhudza uri a amba zwe zwa sala zwi tshi bvelela vha do mu vhulaha. Tshi ḥan̄esaho u mu dina muyani wawe ndi tsha uri ha na vhutanzi ha uri zwine vha mu vhudza vha nga zwi ita naa kana hai.

Hezwo zwothe ndi zwone zwine zwa itisa uri vhana vho tambudzwaho, zwhulusa lwa vhudzekani vha vhone tsha khwine kha zwothe hu u fhumula vha si vhudze muthu nga zwine vha itwa. Naho u fhumula hu sa vha thusi nga tshithu vha vhona hu khwiñe kha u vhulawa, u humbulelwa zwe vha si ite kana u sa fulufhelwa kha zwine vha amba zwone.

Vhana vha pfesa vhułtungu musi mupondi a tshi dzulela u vha humbudza zwine vha fanela u ita i ndila ya u ditsireledza havho. Muñwali u sumbedza vhułtungu uvhu ḫuvha le Tshilidzi a vhuya Iwendoni nga nyambedzano vhukati ha Khathutshelo na Nkhangweleni ngaurali:

Khathutshelo: Nkhangwe kha de a dzhie thundu ngeno.

Dzi ngeno butuni. (*A ya butuni*) Hafhu a zwi ambiwi. Na amba tenda ndo ni vhudza.... (1997:30).

Nkhangweleni: Ndi zwone (*e eñthe*). Ngoho havha muthu ndi muloi. Ilia filimu ye vha ntsumbedza kana i ngafhi wee? Ndi do i sedza nda sumbedza mma. Hai zwi nga si ite lini. ... Mma na vhone hii. Tsha ndi tou zwi litsha. Khamusi zwa vho ḫo dina. (1997:30).

Fhedzi naho phindulo ya Nkhangweleni i tshi sumbedza u pfectesa, e eñthe u dovha a sumbedza u lwa ha mihumbulu yawe kha zwine a tama u ita malugana na u tambudzwa hawe lwa vhudzekani nga khotsi awe. Tshi mu khakhisaho ndi tsha uri ha ḫivhi uri mme awe vha ḫo ri u pfa zwe zwa bvelela vha zwi dzhiisa hani. Sa ñwana muñwe na muñwe ha tami muñani hu tshi vuwa bonyongo nga mulandu wawe. Hunter (1995:91) u tikedza zwo bulwaho afho n̄tha nga u u ḫalutshedza zwi bvelelaho mihumbuloni ya vhana vho tambudzwaho lwa vhudzekani musi a tshi ri:

They will not talk about their victimization; they may find it too embarrassing, or they believe the threats made against them.
Conflicting feelings of guilt, shame and confusion; of not really

knowing whose fault it was; and past experience in trying to tell someone often convince children that they will not be believed or that they will be punished.

Nga murahu ha u vhona kutshilele kwa Nkhangweleni ku tshi sumbedza u shanduka kha zwe kwa vha ku zwone, Tshilidzi u sumbedza u sa tsha pfecta maitele a እwana wawe. Muñwali o zwi sumbedza nga ndila heyi:

Tshilidzi: Nne Nkhangwe ngoho a thi tsha mu pfecta. Mulovha khotsi awe vho vhuya vho vhilaela nga ndila ine a vha fhindula ngayo. O no sokou vha muñwe-vho. Ha takali naho a tou itelwa mini? Hafhu a tshi tou mu fara sa እwana wawe. A si kanzhi vha tshi nga fhedza vhege vha songo ri vha ታwe nae vha mu rengel zwinwe mavhengeleni. Zwino vhege yo fhiraho musi a tshi khou luala a vho ngo ደi mu isa ha dokotela nge nne nda vha ndi na mushumo. Zwino a nga tou itwa hani? Ndi tshi ya u vhala vha ደi sala nae na vhana fhano hayani. A hu na tshine vha sa mu itele lini... (1997:32).

Nga maipfi aya a Tshilidzi, muñwali u bvisela khagala kuhumbulele kune vhafumakadzi vho malwaho vhe na vhana vha vha nakwo kha vhanna vhavho. Kanzhi vhafumakadzi vha fhurea nga u vhona እwana we vha ቃwe nae a tshi ነnewa tshelede kana u rengelwa zwiambaro nga khotsi. Izwi vha zwi livhanya na u funwa hawe. Ndi ngazwo maitele ayo a tshi vha tsira kha u vhona khombo ya u tambudzwa lwa vhudzekani ine እwana wavho a nga vha o livhana nayo kha uyo ane a sumbedza u nga u a mu funa.

Vhanna vha a ɖivha zwine zwa takadza na zwine zwa nga vhaisa mufumakadzi muñwe na muñwe. Mufumakadzi o ɖaho na ńwana u linga nga ndila dzothe u sumbedza shango uri ńwana wawe o ḥanganedzwa muñani wonowo. Ndi ngazwo vhanna vha tshi shumisa u ńala vhana avho i ndila ya u wana zwine vha ḥoda. Vha a zwi ɖivha uri a hu na mufumakadzi ane a funa vhathu vha tshi vhona uri ńwana we a ða nae ha funiwi nga khotsi awe a si wa malofhani. Musi Tshilidzi a tshi sumbedza u vha na dzangalelo ḥa uri Nkhangweleni a ye u thetshelesa zwine zwa ðo ambiwa nga vhashumelavhapo musanda, muñwali u bvisela khagala u ńala ha vhokhotsi nga ndila heyi:

Khathutshelo: Nñe nda amba tshithu a thi humeli murahu.

Inwi arali ni tshi khou ri kha ye, kha tshimbile.

Fhedzi-ha ni ɖivhe uri arali na ita ngaurali u bva
ñamusi u ðo vha e ńwana wanu ni nothe.

Tshiñwe na tshiñwe tshine tsha mu kwama ni
songo tsha mmbudza. Kani ni khou ri ngauri a
si wanga a thi khou mu fara zwavhuði.

(1997:34).

Nga maipfiaya Khathutshelo u tou vha na vhutanzi uri o kwama vhudzivha ha mbilu ya mufumakadzi wawe, lune a hu na na iñwe ndila ine Nkhangweleni a nga dovha a tendelwa u ya musanda. Ngauralo Khathutshelo u vha o kunda sa izwi Nkhangweleni a sa ðo kona u thetshelesa vhashumelavhapo vha tshi amba nga ha u tambudzwa ha vhana. Izwi zwi ðo mu thusa kha u ði bvela phanða na mushumo wawe sa izwi hu tshi ðo vha hu si na tsivhudzo ye ńwana a i wana. Nga murahu ha two bulwaho afho

n̄tha zwi a p̄fesesea u wana Muñwali a tshi sumbedza vhudifulufheli hune vhanna vha vha naho kha vhafumakadzi vhavho nga ndila heyi:

Khathutshelo: (*e ethē*)... A hu na na uri mme awe a nga nkhumbulela. U mpfulufhedza nga maanda. Hone-vho ndi khou ita tshivhi kha hoyu ñwana. Aređi, nne ndi nga si tou litsha rambo li phanda hanga lini. (*Hu dzhena Maitakhole*). (1997:36).

Vhanna vha fanaho na Maitakhole khonani ya Khathutshelo vha a kona u vhona zwauri u tambudzwa ha vhana lwa vhudzekani hu tułuwedzwa na nga u alusa ñwana we mufumakadzi a malwa e nae. Muñwali u zwi sumbedza kha nyambedzano i tevhelaho:

Maitakhole: Izwo nne ndi nga si zwi kone lini. Zwa u fuwa ñwana wa muñwe? U fhedza a tshira tshau. Ndi vhenevha vhana vhane vha khou dzenisa vhathu khakhathini. Vhunzhi ha vhathu vhane vha pfi vho binya vhana a si vhenevha vho diwaho navho?

Khathutshelo: Hezwo ndi ngoho. Ñwana a nga ni dzenisa khakhathini liñwe ḫuvha. Hafhu a nga di tou ḫidisa. Fhedzi inwi ni khou sokou amba, inwi wañu ñwana ndi mutukana.

Maitakhole: Vhenevho ndi vhone vho ḥaṇaho, wa tou semana na mme awe u a dzhenelela. U ḥo pfa a tshi vho sokou borođa-borođa... (1997:37).

Kha nyambedzano heyi muñwali a sumbedza uri a zwi na mushumo uri ḥwana ndi wa mbeu ifhio, hu wa musidzana kana mutukana , vhothe vha a kona u tambudzwa. U dovha hafhu a tama u bvisela khagala uri tshiñwe tshifhinga ḥwana ene muñe u tou ḫinekedza, fhedzi mañoni a vhathu zwi ḫi sala zwi tshi pfi u khou tambudzwa.

Maitakhole u bvela phanda nga u sumbedza zwiñwe zwa zwitutuwedzi zwa u tambudzwa ha vhana. Muñwali o zwi vhea ngaurali:

Maitakhole: ...Hafhu hezwi zwithu zwa u ita vhana vhasadzi zwo no ḫala lune zwa sa ambiwa vhana vha ḫo shengela. Hafhu vhathu vhane vha zwi ita vha a vha shushedza havha vhana. U a wana a sa ambi ngauri o vhudzwa u pfi ndi ḫo ni vhulaha. Kana a ḫi tou shona u vhudza riñe vhabebi vhaw... (1997:37).

Mvelele ndi tshiñwe tsha zwitutuwedzi tshine tsha vho shumiswa sa tshiiṭangu tshine vhathu vha ḫitsireledza ngatsho musi vha tshi ḫodou ri vha si vhonwe mulandu wa zwine vha khou ita. Kanzhi mvelele i bulwa musi vhathu vha tshi ḫimelela ho no kandekanywa pfanelo dza vhañwe. Muñwali a tshi sumbedza uri ndi lini hune mvelele ya si fanele u shuma u zwi vhekanya nga ndila heyi:

Vho-Mađuwa: Huńwe u tambudza ndi hune vha wana ንwana a sa ላnewi pfanelo dzawe kana a sa londiwi vhupfiwa hawe. Ndi fhaļa hune ንwana a itiswa zwithu zwine a si zwi fune. Khamusi vhone mubebi vha mu kombetshedza munna ngeno ene muňe a sa mu funi.

Vhakoma: Kha vha ri ndi vha fare mulomo zwiłuku henefho. Musi izwo zwa u malisa ንwana ndi mvelele, zwino ri a lwa na mvelele?

Vho-Mađuwa: Arali ri tshi khou londa pfanelo dza ንwana ri tea u lwa na mvelele arali i tshi ita uri ንwana a vhaisale... (1997:40).

Tshiřiwe tsha zwiłtuwedzi zwa u tambudzwa ha vhana ndi vhafumakadzi vhane khavho munna a re wavho a tshila sa muruńwa. Khavho hu vha hu si na na lufhera lune vha lu siela ḫuvha ĥine munna a nga ita zwithu zwe vha si zwi lavhelele khae. Ndi zwone zwine na Nkhangweleni a tshi tambudzwa nga khotsi awe a pfectesa zwauri naho a nga vhudza mme awe zwine a khou ḫangana nazwo, a vha nga mu kholwi. Muńwali u sumbedza izwi nga ndila heyi:

Nkhangweleni: (e ethe) Ngoho nne ndi khou tambula. Havha muthu vha nga vha a mpfuna ngeno vha tshi khou ntambudza. Nne ndo neta nga hezwi zwine vha nnyita musadzi wavho. Zwino mma naho nda vha vhudza a vha nga tendi. ḫuvha ĥinwe na ĥinwe vha vha vha tshi khou vha khoda na u amba uri nne vha mpfuna nga maanda.

Zwino heyi thundu vho nthengela uri ndi si
ambe zwa mulovha... (1997:47).

Tshiñwe tsha zwikili tshine vhomme vha tshi shaya ndi u kona u dzula fhasi na ñwana a tshi amba vha mu thetshelesa. U thetshelesa honohu ho vha hu tshi nga fhungudza u tambudzwa ha vhana hune ha bvelela ñuvha ñiñwe na ñiñwe. Muñwali u sumbedza u shaea ha tshikili itshi tsha u thetshelesa kha mufhindulano vhukati ha Tshilidzi na Nkhangweleni nga ndila heyi:

Nkhangweleni: Mmawee!

Tshilidzi: Hii (*He hwi*) Na mmbidza na dovha na
fhumula. Ambani.

Nkhangweleni: Ndi uri (*a fhumula*).

Tshilidzi: Tsho, mathina a ni na mafhundo. Nñe tsha
ndi yo shuma mishumo yanga (*Vha mbo di
bva*)

Nkhangweleni: Kha mme anga zwo bala. Vha dzula vho
humbula mishumo na Baba. Zwauri nñe ndi
na mafhundo a vha na ndavha nazwo...
(1997:48).

Kha mme ane a ñifha tshifhinga tsha u thetshelesa ñwana wawe a tshi amba,
kuambele kwa Nkhangweleni kwo vha ku tshi ño mu tsivhudza uri u na mafhundo
ane a nga vha a tshi tou balelwa u a amba. Hezwi zwo vha zwi tshi ño ñutuwedza
Tshilidzi u ñoda u ñivha uri ndi mafhundo-ðe ane ñwana wawe a balelwa u mu
phulela one. Izwi o vha atshi nga zwi ita nga u amba nae nga vhulenda, a tshi ita a
tshi vhudzisa zwine zwa takadza na zwine zwa si fushe ñwana wawe afho muñani.

Zwińwe zwi ṭuṭuwedzaho u anda ha vhana vha tambudzwaho nga vhabebi kana mashaka ndi kuhumbulele kwo shandeaho. Vhapondi vha re na vhushaka na mupondiwa vha a zwi ḥivha zwauri naho hu nga humbulelwa uri ḥwana u khou tambudzwa, muhumbuloni wa mme hu ḫa vhatu vhannda u thoma. Muńwali u sumbedza Tshilidzi a si na na muhumbulo wa uri munna wawe a nga vha e ene ane a khou mu tambudzela ḥwana nga ndila heyi:

Tshilidzi: (U eṭhe u khou bika) ... Arali ro vha ri tshi dzula na muńwe muthu ndo vha ndi tshi ḫo ri zwo itea. Zwino hafhu hu si na muńwe muthu... Kani ngoho ḥwananga o silingiwa? Ndi ḫo vha ndo dzulela ngomu vhadededzi vha tshi khou nnyambisela ḥwana. Hafhu vhadededzi vhańwe a vha itei vhanani... (1997:48).

Vhomme vha dovha hafhu vha ḥea ṭhuthuwedzo khulu ya u tambudzwa ha vhana nga u vha vha na lutendo lwa uri vhana vhavho vha nga pfa vho tsireledzea na u vhofholowa khwińe zwandani zwa vhokhotsi u fhira zwavho. Hezwi zwi bvelela hu si na ndavha uri ndi khotsi wa malofhani kana hai. Leberg (1997) u sumbedza mupondi a tshi ḥiita u nga ndi ene ane mupondiwa a kona u mu pfesesa. Mupondi onoyu u sumbedza u nga kona u amba na u thetshelesa ḥwana uyo u fhira muthu muńwe na muńwe. Muńwali u sumbedza maitele aya ngaurali:

Khathutshelo: Nñe nga Dziswondaha na Migivhela inwi no ya u vhala na dzikilabuni, ndi vhona a tshi khou ḫi tamba a tshi sea. U a vhofholowa hezwi a na nñe. Ri sa athu mu vhidza ri vhavhili, imani ndi

do mu vhidza nda amba nae. Khamusi u do
mmbudza hetshi tshine tsha khou mu dina...
(1997:50).

Naho Khathutshelo a tshi vho vhona u nga tshiphiri tshawe tshi nga bvela khagala u
dovha a ḫikhwaṭhis a nga ja uri zwine a ḫivhisa zwone Tshilidzi ha vhoni zwi tshi do
dina. Hezwi zwi ri sumbedza uri vhapondi vhan vha tambudza vhan vha thoma nga
u u puļana nyito iyo vha sa athu ḫidzhenisa khayo vha vhona zwauri zwi do
konadzea. Maelana na fhungo heļi muñwali o zwi vheisa hezwi:

Khathutshelo: Na khezwi izwi zwithu zwi tshi nga zwi do dina.
Tshilidzi o no salesa hoyu ḫwana murahu, u do
nga a sa vhuya a amba. A zwi dini, Tshilidzi ndi
musadzi wanga ndi a mu ḫivha, ndi do zwi
dzudzanya. (1997:50).

Musi Tshilidzi a tshi ya khosoni, Nkhangweleni nga u ḫivha zwine zwa do sala zwi
tshi itwa nga khotsi awe u humbela uri vha iswe ha makhulu wawe. Izwi zwi dina
Khathutshelo ane a pfa uri Nkhangweleni u tea u humbudziwa masiandaitwa a u
dzumbulula u tambudzwa hawe. Muñwali u zwi vhea ngaurali:

Khathutshelo: Zwino inwi ni tshi vho ri ni yo sala ha makhulu,
ho no tshinyala mini fhano hayani. Na tou
amba fhedzi, ni songo hangwa zwine zwa do
itea. Vha do ni sema vha ni pandela vha ri ni
qabaqaba. Zwino khwine ndi u tou ḫi

fhumulela. Zwo pfala musi Nkhangwe. (*A takuwa a bva*) (1997:53).

Maitele a Khathutshelo a vhaisa na u ḋadisa Nkhangweleni lune a sala a si tsha divha tshine a fanela u ita. Zwi nga maano mañwe na mañwe ane a ḋa muhumbuloni wawe a pwashekanywa nga nyofho dzine a ḫavhelwa nga khotsi awe tshifhinga tshothe. Muñwali u sumbedza nḍado na vhułungu vhu re kha Nkhangweleni ngaurali:

Nkhangweleni: (*E eþe*) Ngoho zwithu zwa hone. Kani na makhulu nda vha ñwalela vhurifhi a vha nga tendi. Khamusi na vhone vha ḋo ri ndi nñe we nda thoma. Tsha ndi tou zwi litsha. Ngoho havha muthu ndi tama vha tshi tou fa. Nñe ndi ḋo ḋiposa badani hu tshi khou ḋa goloi nda fa nda awela. Ndi ḋo ri ndi khou tshilela mini? (*Miþdzi ya thoma u bva*). (1997:53).

U khakhisea kha u vhala zwi amba u thithisea ha pfunzo. U thithisea ha pfunzo ngeno zwi tshi amba u khakhisea ha vhumatshelo ha ñwana. Muñwali u isa phanda nga u ri sumbedza masiandaitwa a u tambudzwa ha vhana a tshi ri:

Nkhangweleni: (*E eþe*) Ngoho nñe a thi ḋivhi uri ndi ite mini? Zwino avha munna vha tshi vho dovha vha amba zwa filimu dzavho ndi ḋo tou ita hani? Vha khou tou vhone u nga izwi zwithu zwavho ndi a zwi funa nñe lini? Nazwino khamusi vha a penga. Hu na muthu o takalaho ane a nga ḫwa

o dzula a tshi khou vhona zwithu zwo rala ho?

Musi na u nengisa zwi a nengisa. Ndi tshi vhala

ngoho nda humbula hezwila zwithu a thi tsha

kona u vhala... (1997:53).

U tsa ha kushumele kwa Nkhangweleni tshikoloni zwi mangadza vhadededzi vhane vha mu funza. Nga murahu ha u feila thesite ya mudedekadzi Vho-Nora, Nkhangweleni o di rwiwa sa vharwe vhana. Tshi mangadzaho Vho-Nora ndi tshililo tshawe tshi sa fheliho. Ndi zwone zwine muñwali a zwi amba nga ndila heyi:

Vho-Nora: Zwi tou nga a si u sa vhala. Zwiла ndi tshi ni khou lilela zwa u rwiwa fhedzi na ri hai, hu na zwiñwe. (*A tenda nga thoho a dovha hafhu u lila...*) (1997:57).

Nga murahu ha musi Nkhangweleni o ambulula zwe the zwo a vha a tshi itwa nga khotsi awe na zwo vha mu vhudza, u vhonala a tshi nga ha na vhuñanzi ha uri zwo a ita ndi zwone na kana hai. U shaya vhudifulufheli na nyofho zwi kha di vha zwo mu vhofha. Muñwali u zwi sumbedza ngaurali:

Nkhangweleni: ...Kani mma vha do ntsinyutshela? Aređi zwino nne ndo vha ndi tshi do ita hani? Ndi nga sokou fhumula ndi tshi khou pfa vhuñungu ngaurali? Kani vha do ri khavhe ndi thome nga u vhudza vhone? Mara ngavhe ndi vha vhudze vho vha vha sa do nkhola, musi vha dzula vha tshi

mmbudza uri baba vha mpfuna nga maanda.

(1997:62)

Zwine zwa itiwa musi ḥwana a tshi tambudzwa, zwi hulu lwa vhudzekani zwi a kondā na u shonisa u zwi ṭalutshedza vhañwe vhatu vho u sedza. Aya maitele a vha marñwe a ṭuṭuwedzaho u ḫi ya phaṇḍa ha u tambudzwa ha vhana lwa vhudzekani ngauri vhapondi vha a zwi ḫivha uri vha ḫo ponya ngazwo. Muñwali u sumbedza u vhfha ha u dovholidwa ha ḥwana u amba zwo bvelelaho nyitoni ya u tambudzwa lwa vhudzekani nga ndila heyi:

Vho-Mađuwa: A kondèlele. Vha a ḫivha Vho-Thidi, arali ndo vha ndi na maanda hezwi zwauri ḥwana a dovhole vhuṭanzi lunzhi-lunzhi ndo vha ndi tshi ḫo zwi vhulaha. Ngavhe vha tshi ri a ambele kha khasete zwo vha zwi khwiñe. Hezwi zwi ita uri vhuszhi ha vhatu vha teledze u ḫisa milandu yo raliho na ya u binyiwa.
(1997:62).

Zwine vhomme vha ofhesa kha vhana vhavho musi vho tambudzwa lwa vhudzekani ndi u vhfha havho muvhilini. Zwine zwa sumba uri vha shavha zwine zwa ḫo vhonwa nga vhatu ngeno tsha ndeme tshine tsha tea u sedzuluswa u mutsiko u re nga ngomu hawe. Hezwi zwi vhaisa ḥwana ngauri u vha a tshi khou vhone mme vhanne vha humbulela vhone vhañe fhedzi. Muñwali o sumbedza izwi kha nyambedzano heyi:

Vho-Mađuwa: Vho-Khakhu, vha songo lila nahone vha songo ambela n̄tha. Zwi ḫo tshuwisa ḫwana a si tsha vhofholowa zwavhudzi.

Tshilidzi: Kani ḫwananga o vhifha muvhilini? Ngoho kha vha mu thuse?

Musi Tshilidzi a tshi ṭalutshedzwa zwe zwa bvelela kha ḫwana wawe, na zwauri mubveledzi wazwo ndi nnyi, u sumbedza u sa kholwa zwine a khou pfa nga ndevhe dzawe. Izwi a zwi mangadzi sa izwi o vha o vhea fulufhelo ḫawé ḫothe kha munna wawe. Muñwali u sumbedza u sa kholwa ha Tshilidzi kha zwine a khou vhudzwa nga ndila heyi:

Tshilidzi: Lini? Khotsi awe? Zwi nga si itee. Hai a si zwone hezwo. Vha khou amba khotsi awe vhafhio vhone? (1997:68).

Kha mufumakadzi u funiwa ha ḫwana nga khotsi a si wa malofhani zwi thivha vhuñwe vhuvhi ḫothe hune ha nga bvelela muñani. Muñwali u bvisela izwi khagala musi a tshi ri:

Tshilidzi: Baba, nñe ngoho ndo vha ndi sa vhonni tshithu. Ndi ḫi ri ḫwana u khou funiwa. Wa vhonni muthu a tshi ṭanganedza ḫwana wau a thi ri u tou takala mathina ene u na zwawe... (1997:74).

Nga murahu ha musi u tambudzwa hothe ha vhana ho bviselwa khagala, masiandaitwa azwo tshirwe tshifhinga avha a shushaho. Izwi zwi vha zwo tuuwedzwa nga ndila ine mulandu wa tshimbilisa zwone. Vhana vha vha isalesa muyani musi vha tshi vhona zwe vha ita zwi sa vha thusi nga tshithu. Vha vhona vho laledzwa zwi hulu nga muthu we vha vha vha tshi vhona uri u a vha funa. Izwi zwi sia vha si tshe na dzangalelo ja u tshila . Izwi ri zwi vhona nga zwo rwalwaho nga Nkhangweleni kha vhurifhi hawe he a siela mme awe musi a tshi divhulaya he khaho ha vha ho rwalwa hezwi:

Ndo kondelela ndo neta. Ndo vha ndi tshi ri naho khotsi anga vha vhukuma ndi si na tenda ndi na mme. Zwino ndo zwi vhona uri nne a thi na wanga. Ndo vha ndi tshi ri naho zwe vhifha ndo itwa zwine vhañwe vhana vha si itwe tenda ndi na mme anga vha no mpfuna. Mathina ndo vha ndi tshi khou difhura. Vhone a vha ntanganedzi nahone a vha mpfeli vhuungu kha zwe vha zwe bvelelaho...Kha vha sale na vhana vhavho na munna wavho... (1997:103).

Nkhangweleni u sumbedza o fhelelwa nga fulufhelo tshothe kha mme awe. Ha pjesesi uri mme awe vha nga kona hani u vhuyevelana na khotsi awe vhe vha ita tshiñuhu tshingafhangafha tsha u mu tambudza lwa vhudzekani. Ntha ha zwe vha dzhia vhañwe vhana vha huma navho ene vha mu sia ha makhulu.

3.3 MANWELEDZO

Ndima heyi i ri dzumbululela khombo ya u tambudzwa lwa vhudzekani ha vhana nga vhokhotsi vha si vha malofhani. Hezwi zwi ri disela tshifanyiso tsha uri vhomme a vho

ngo tea u tou vhea fulufhelo lavho lothe kha vhanna vhavho, nga maanda musi vhe
na vhana vhe vha malwa vhe navho.

NDIMA YA VHUNA

4.1 MARANGAPHANDA

Na kha yeneyi ndima, tsedzuluso i do isa phanda i tshi sumbedzisa ndila ine vhana vha tambudziswa zwone, zwine zwa itisa uri vha tambudzwe na masiandaitwa azwo. Afha tsenguluso i do ditika nga bugu ya dirama ya Nefefe: '*Milomo ya nukala*'.

4.2 TSENGULUSO YA U TAMBUDZWA HA VHANA ZWI TSHI TIKEDZWA NGA BUGU YA NEFEFE M.P. '*MILOMO YA NUKALA*'

Hu na hunzhi hune ra wana vhana vha tshi ambiwa navho nga vhabebi nga ndila ya u sokou vha semekanya, ngeno hu si na tshine muthu a nga tou sumba uri o tshinya. Nga murahu ha musi Tsumbedzo o kundelwa u sheledza miri ya khotsi awe Vho-Bukuṭa, muṇwali u bvisela khagala zwine vhana vha ṭangana nazwo nga nyambedzano heyi:

Tsumbedzo: (*O no dzula fhasi*) Ndaa baba!

Vho-Bukuṭa: Voo...! Vo vo...! Iyo ṭhoho i ya tou shuma zwavhudzi?

Tsumbedzo: Ho itea mini baba? (2008:2).

Nga murahu ha maipfi a Vho-Bukuṭa a vhuhali Tsumbedzo u sumbedza u sa pfesesa uri o tshinya mini, sa izwi hu si na tshe a ita tshine tsha tea u mu vhaisisa muyani ngaurali.

Muñwali u bvela phanda nga u sumbedza vhana vhane vha vhaiswa mivhili zwi songo vhuya zwa tea. Nga murahu ha musi Tsumbedzo o ḥalutshedza uri o kundiswa u sheledza miri nga mulandu wa uri u khou vhala, muñwali u bvisela khagala tshituhu tshine vhanna vha ita kha vhana vhavho nga ndila heyi:

- Vho-Bukuṭa: Hoo! Namusi miri yanga i edela yo ja vhuswa sa vhathu. U ya ḫivha ndi ḫo u(*Nga mulatela kha mulomo wa Tsumbedzo bo!*).
- Tsumbedzo: Mm.....! Vho mmbaisa baba! (*U khou amba nga u ralo a tshi khou pfa malofha*) (2008:2).

Musi Vho-Takalani mme a Tsumbedzo vha tshi vhilaela nga ha u riwana wavho, khotsi awe vha fhindula hezwi:

- Vho-Bukuṭa: Hai! U khou vhulahelwa mme aṇu! (*Vha a kharamedza Tsumbedzo nga mulenzhe a ya a kudana na luvhondo*) . (2008:3).

U sumbedza uri zwe Vho-Bukuṭa vha rwisa zwone Tsumbedzo zwo vha zwo kalula, muñwali u bvisa vhupfiwa ha mme awe nga ndila heyi:

- Vho-Takalani: ... A vha riwana wa mu rwa nga u raļa? A ri hani zwauri riwana u ya kaidziwa. U kaidza hu na kukaidzele. Hafhu na mutambi wa bola a tshi i bvuvhula a tshi i vhavhalela-vho. (2008:3)

Nga u fanyisa bola na muthu muñwali u sumbedza uri tshituhu tshe tsha itwa nga Vho-Bukuña kha ñwana wavho tsho ñaqesa. Arali na mutambi wa bola a tshi kona u vhavhalela bola i si naho malofha na zwipfi, muthu ene u balelwa ngani u ita zwi fanaho na zwezwo kha muñwe muthu ngae.

Vhanna vhane vha tambudza vhana vhavho lwa vhudzekani vha anzela u thoma nga u vha shushedza vha sa athu na u vha vhudza zwine vha ṭoda u ita khavho. Izwi hu vha u itela u dzula wo vhea mañanzu uri na tshini tshine wa ṭoda u ðivhe uri u ðo tshi wana. Nga murahu ha musi Vho-Bukuña vho no kombetshedza Ntshengedzeni ñwana wavho wa musidzana u vula muñango wa nñdu yawe, a vha funi u sengiswa uri ndi ngani vha tshi khou loðela vothi. Muñwali u sumbedza mishushedzo ine ya itwa nga vhokhotsi kha vhana nga ndila heyi:

Vho-Bukuña: Ðo fhumula u thetshelese hu khou amba nñe
 þhoho ya muði! U songo vhuya wa fanywa wa
 nnyitela phosho na luthihi. Ngauri wa vhuya
 wa tou nnyitela phosho, wo fa. U khou mpfa
 zwauri ndi khou ri mini?

Ntshengedzeni: (*A tshi vho thoma u tswimila*) Ndi khou zwi
 pfa baba.(2008:6).

Lufu lu ofhiwa nga nnyi na nnyi shangoni. A zwi mangadzi Ntshengedzeni a tshi ri u vhudzwa u pfi a songo vhuya a ita phosho, a zwi tenda nga u þavhanya nahone a tshi khou lila. Ñwana u vha o sedza khotsi a zwi vhona nangoho vha tshi nga mu vhulaha.

Nga Tshivenda lufherani lune lwa shumiswa nga vhabebi a lu dzhenwi nga nwana. Ntshengedzeni zwi a mu mangadza musi a tshi vhudzwa nga ha u adzela fhethu hune nga mvelele a si fanele u hu dzhena. Naho ene o vha a sa pfesesi uri vha amba mini, khotsi awe nga ha 'u adzela' vho vha vha tshi amba u tangana nae tshihulwane. Muñwali u zwi vhea nga ndila heyi:

Vho-Bukuña: Yaa.....! Zwino iwe u bva matshelo u khou tea u
da u adzela mme au mmbete hangeini
lufherani lune nda edela hone matsheloni
mañwe na mariwe, u saathu ya tshikoloni mme
au vho no bva.U khou zwi pfa?

Ntshengedzeni: Baba zwi nga si ite lini Nne...nne....! (2008:7)

Vhapondi vha vhana kanzhi vha sumbedza tshiñuhu tshine muñwali a tama u tshi
bvisela khagala nga ndila heyi:

Vho-Bukuña: U mbo di fhumula uri tshete! Ndi do u
huvhadza arali u tshi khou ñolou ñwa u tshi
khou mmbambisa mukumba nga maño.
Tavhanya u edele hafha ntha ha mmbete!
....(Vha a mu kharamedza a wela ntha ha
mmbete)

Ntshengedzeni: (*A tshi khou lila*) Ba-baba! Vha songo ita
Tshithu baba! Zwo-zwo khakhea hezwo
zwine vha khou ita zwone baba! Ndi khou
tou humbelka vha nnditshe!Ndi khou tou
humbela nga zwanda zwivhili baba!

Vho-Bukuṭa: U ḫivha mini u tshe ḥwana! Ndi hone u tshi
khou aluwa!

Ntshengedzeni: Yowee! Vha khou mmbaisa baba! Ndi
khou tou humbela kha vha nnditshe! Yowee!
Baba! Ndi khou vhaisala!

Vho-Bukuṭa: Kondelela ndi hone u tshi khou aluwa.
(2008:8).

Tshiṭuhu tshi no khou itwa nga Vho-Bukuṭa tshi sumbedza khotsi a si na luvalo. Naho Ntshengedzeni a tshi vha sumbedza vhutungu vhune a khou vhu pfa, khotsi awe vha sumbedza u sa zwi dzhiela n̄tha. Vha tou zwi ḫivha zwavhuđi zwauri Ntshengedzeni a nga vha a si na tshenzhemo ya zwine vha khou ḥoda u mu ita, fhedzi vhone vha dovha vha zwi ita nga u sa londa.

Vho-Bukuṭa vha engedzedza vhutungu muyani wa ḥwana wavho. Izwi muñwali o zwi bvisela khagala nga ndila heyi:

Vho Bukuṭa: (*Vho no fhedza zwe vha vha vha tshi khou ita zwone*) Zwino a si zwenezwi ndo fhedza. Zwenezwi ndi pfe mme a u vha tshi khou zwi ḫivha. Kale wo vhulungwa wa shone. A zwi vhudziwi muthu hezwi zwithu. Ndi tshiphiri tshashu ri vhavhili. U khou zwi pfa? (2008:8)

U kundwa u ḫilamulela ha Ntshengedzeni kha khotsi awe hu mu shaisa vhudifulufheli hothe na u sumbedza u vhaisala muyani lune a vhone hu si tshe na ndeme ya zwine a tshirela zwone. Vhupfiwa honohu muñwali o vhu bvisela khagala nga ndila heyi:

Ntshengedzeni: (*U sala a tshi khou amba e ēthe a shi di ralo u lila*) Hu- hu- khou itea mini ngoho? Kho- khotsi anga vha- vha khou tou n̄ulela ngoho! Ndi ndi mini zwenezwi zwe vha vha vha tshi khou ita kha n̄ne? (*U vusa tshililo tshone- tshone*) Ndi zwi vhudze nnyi izwi zwithu? Hone hafhu hu tshi pfi ndi q̄o vhulawa arali itsi tshiphiri nda nga tshi phulela muñwe muthu. Ndi- ndi tou ita hani zwino? Ngo- ngoho arali ndi ri u bebwa nga mme anga ndi fe! Ndi musi ndi songo t̄angana nazwo hezwi zwe nda t̄angana nazwo ñamusi. (*U a lila lwa u tungufhadza*). (2008:9).

Mafhundo a Vho-Bukuña a uri zwe vha ita a zwi vhudzwi muthu zwo vhudzwa tshi na n̄devhe. Tshikoloni t̄hama ya Ntshengedzeni Muofhe, u sumbedza u sa fushea nga ndila ine a vhonala a tshi nga muthu a Iwalaho ngaho. Musi Muofhe a tshi lingedza u t̄okonya Ntshengedzeni uri a ambe zwine zwa khou mu dina ri pfa hezwi:

Muofhe: Litshani mafhundo a u nkanganyedza, ri ambe mafhundo a u vhaisala hañu. Mutakalo wa muthu u na ndeme u fhirisa hezwo zwine na khou amba zwone.

Ntshengedzeni: Muofhe ndi tou amba lungana uri ni kone mpfesesa?

Muofhe: U amba uri mini?

Ntshengedzeni: Ndi ambe ni zwi pfecteza zwauri a thi khou luala? Ndi khou dovhola hafhu. A thi khou luala wee! Inwi ni tou nga ni do vhuya na mbora matsina. Kha ri ambe mafhongo a tshikolo ri litshe haya a si a tshikolo. Zwa midini ya vhañwe u nga si zwi dzudzanye wa zwi kona arali zwo kombama u bva kale. (2008:12).

Kha nyambedzano heyi muñwali u sumbedza u diimisela ha Ntshengedzeni kha u sa tama u amba zwine zwa khou itea vhutshiloni hawe.

Muofhe u ñana u vhaisa maya wa Ntshengedzeni musi a tshi mu vhudza uri muthu a vhuya a tangana na khotsi awe tsha dovha a beba na luthihi. Musidzana muriwe na muñwe u na miñoro ya u ñivhona e na muña na vhana vha re vhawé. Izwi zwi bvaho mulomoni wa Muofhe, kha Ntshengedzeni zwi nga vha zwi khakhisaho vhumatshelo hawe hoñhe. Ndi zwone zwine e a tshi fhindula a ri:

Ntshengedzeni: Khezwi ni tshi ri tshuwisa riñe vhañwe Muofhe?
(*U ya sedza thungo nga u ñavhanya a phumula
zwkamba zwe zwa vha zwi tshi khou thoma u
dadza maño*). (2008:16).

U tambudza ha Tsumbedzo lwa tuyani na u vhaiswa muvhili zwi mu swikisa kha u shaya vhudifulufheli kha vhuimo hawe muñani wa vhabebi vhawé. U semekanywa na u dzulela u buñukanywa ngeno hu si na tshine tsha tou pfi khetsho tshe a tshinya zwi sia a sa tsha pfecteza zwi re muhumbuloni wa khotsi awe. Muñwali u sumbedza

ndado ine vhana vha dzheniswa khayo nga vhabebi musi vha tshi tambudzwa ngeno vha sa vholi tshe vha tshinya nga maipfi haya:

Tsumbedzo: Tshiñwe-who tshe nda pfa a hu na. Ndo vha ndi tshi vho ñelwa nga muhumbulo wa uri kaniha khotsi anga vha na vengo na nne nge nda ña fhano muđini ndi tshi tshimbila. Zwa vho sia ndi si tanzhe ja fhano muđini. (2008:21).

Muñwali u isa phanda nga u sumbedza u vhaísala muyani ha Tsumbedzo lune a vho sumbedza u ḥodou lila .Vhułtungu honoho hu nga pfala zwavhuđi musi hu tshi bulwa hezwi:

Tsumbedzo: A thi khou tou vha nyadza musi vha tshi pfa ndi tshi amba nga u rali. (*A tshi vho thoma u tswimila*) Ndi uri nne ndi khou pfa vhułtungu hezwi ndi hafha. Mbilu yanga i khou vhavha nga maanda nga hezwi zwine khotsi anga vha khou nnyita zwone. (2008:21).

Vhułtungu vhune ha pfiwa nga Tsumbedzo vhu nga ñaña u pfectseesa musi u tshi thetshelesa maipfi a bvaho mulomoni wa Vho-Bukuća a u goda na u titlidza ñwana a re wavho zwi songo vhuya zwa tea. Uri hu kone u vhonala u tambudza lwa muyani ha Tsumbedzo muñwali u zwi vhea nga ndila heyi:

Vho-Bukuća: Kha vhale a phase ñwananga! Zwino ili ja ḥohoh ya mugopi ili ri ili nga vha ili khou humbula

u ya u vhala nga tshifhinga-de? Tsumbedzo
namusi bugu a dici vhalawi. (2008:24)

Musi Tsumbedzo a tshi lingedza u ḥalutshedza uri hafho hune a vha hone o tou ḫela zwiliwa, Vho-Bukuṭa vha pfa uri zwe vha mu goda ngazwo a zwe ngo vha fusha. Vha engedzela የwana wavho vhuṭungu nga hezwi:

Vho-Bukuṭa: (*Vha tshi mu rwa nga mulaṭela*) U a zwifha mani! Zwi ngafhi zwiliwa zwa hone zwe wa vha u tshi khou zwi ja? U ndzhia wa nnyita tshixele tshi sa humbuli ndi a vhona-i? (2008:24).

Nga murahu ha mulaṭela, Vho-Bukuṭa vha di pfala vha tshi kha di vha na sakha ja u pfisa Tsumbedzo vhuṭungu naho a tshi khou imelelwa nga mme awe. Vha isa phanda na u mu tambudza lwa muyani vha tshi ri:

Vho-Bukuṭa: Ndi ndenwa heli qithu. Ni a ḫivha ni songoimelela የwana a tshi khou ita zwa vhunderwa na mazwifhi. (2008:25).

Zwiito zwi itwaho nga Vho-Bukuṭa kha Tsumbedzo zwi vhaisa Vho-Takalani mme awe, lune tshifhinga tshinzhi vha lingedza u mu imelela. Naho Vho-Bukuṭa vha tshi dilamulela nga ja uri vha khou onyolosa የwana, Vho-Takalani a vha vhuyi vha tendelana navho. U tambudzwa ha Tsumbedzo hu sumbedzwa hu tshi khou itiwa nga khole hu na zwine Vho-Bukuṭa vha do vhuvelwa ngazwo. Muñwali u bvisela khagala ndivho ya Vho-Bukuṭa nga u የwala hezwi:

Vho-Bukuṭa: (*Vha tshi sala vha tshi amba vhe vhothe*) U ya penga hoyu musadzi. Hoyu mutukana ndi fanelu u dzula ndi tshi khou mu kadzinga. Ha faneli u wana tshifhinga tsha u diphinę, vhunga a tshi nga wana tshifhinga tsha u vha tsini na Ntshengedzeni. Zwa ralo tshiphiri tshanga tshi nga vho do bvela khagala. O tea u mmbona sa ndau mutukana. A re Ntshengedzeni itali o no di tou vha lufarathonga lwanga. Litshani ndi diphinę nga maanda anga. Khokhonya itali i tshi ja maanda ayo. (*Vha a setshelela*). (2008:26).

Tshikoloni musi vhadededzi vha tshi vhona mushumo wa Ntshengedzeni u sa tsha diphalea a vho ngo peta zwanda vha zwi litsha. Izwi zwi vhonala musi Vho-Raṇwedzi vhane vha vha ṭhohoyatshikolo vha tshi sumbedza Ntshengedzeni masiandaitwa kha ḥwana a songo dzudzanyeaho muhumbuloni. Muṇwali vho vhea masiandaitwa ayo nga ndila heyi:

Vho-Raṇwedzi: ... Ntshengedzeni! U sa dzudzanya ha muthu muhumbuloni wawe zwi khakhisa na mutakalo wawe. Kha ḥwana wa tshikolo na kushumele kwawe kwa pfunzo dzawe ku a khakhisea. Zwino ndi zwine zwa khou bvelela kha inwi Ntshengedzeni ḥwananga.... (2008:34).

Muhumbuloni wavho Vho-Raiwedzi vho vha vha tshi ri khamusi u do bu la zwine zwa mu dina, fhedzi zwe vhutoto.

U sa dzudzanya ha Ntshengedzeni hu dovha ha ḥalutshedza nga mudedekadzi Vho-Ramunswu phanda ha vhabebi vhawe. Muñwali u sumbedza maiwe a masiandaitwa a ñwana a songo vhofholowaho muhumbuloni nga ndila heyi:

Vho-Ramunswu: ... Zwiitwana zwa Ntshengedzeni ano mađuvha ngoho a zwi khou vhuya zwa pfesesea na luthihi. A zwi kondi kha Ntshengedzeni uri u wane o edela kiłasini ngeno vhadededzi vha tshi di vha vhukati na u funza. Kana wa ri u tshi mu vhudzisa mbudziso a tou tshenuwa. Khamusi a fhedza nga u amba zwithu zwa thungo-thungo zwi sa yelani na zwi no khou funziwa. Tshiñwe tshifhinga u tou wana muvhigo u no khou bva kha vhañwe vhana vha tshikolo vha tshi khou ḥalutshedza zwauri Ntshengedzeni u khou sokou lila e eþhe..... (2008:40).

Zwo bulwaho afha n̄ha zwi bvisela khagala vhuleme vhune vhadededzi vha ḥangana naho,musi vho livhana na vhana vhane vha tambudzwa zwi hulusa lwa vhudzekani. Masiandaitwa a hone ha kwami ñwana fhedzi, sa izwi vhadededzi na vhañwe vhana ngae vha tshi vhaisala nga u vhona nyimele ine a vha khayo. Izwi zwi bvelela nga maanda arali ñwana a sa tendi u amba zwi mu laho sa zwenezwi zwa Ntshengedzeni.

U tambudzwa ha Tsumbedzo hu dovha ha ḥandavhudza nga Vho-Takalani tshikoloni vha tshi sumbedza uri a vha ḥivhi Ntshengedzeni e na nndwa na khotsi awe. Ane vha ḥivha e khakhathini khulu na khotsi awe ndi ene Tsumbedzo. Vho-Takalani vha sumbedza u tambudzwa ha Tsumbedzo lwa ḥama na lwa muhumbulo nga ndila heyi:

Vho-Takalani: ...Musi two tou vuwa zwavhuđi hoyu wa mutukana u ya rwiwa lune a ededza nnda o vhofhiwa na munngo. (2008:44).

Musi Vho-Takalani vha tshi eletshedza u yo pota u tambudzwa ha Tsumbedzo kha vhashumela vhapo phindulo ye vha i ḥea yo vha ya u ri:

Vho-Takalani: ...Wone ndi muhumbulo wavhuđi. Fhedzi ndi do thoma nda zwi humbula zwavhuđi. (2008:44).

Musi Vho-Ramunswu vha tshi sumbedza ndeme ya mulandu uyu Vho-Takalani vha isa phanda nga u bula hezwi:

Vho-Takalani: ...Vhathu kha vha zwi pfesese zwauri miṭa yo ya nga u fhambana. Na milayo ya hone na yone yo ḥi ya nga u fhambana. Huňwe u a sokou wela mafhongo nga n̄ha u songo thoma wa a vhea zwavhuđi, wa vho sala u khomboni. (2008:44).

Phindulo dzothe dze dza ɻewa nga Vho-Takalani dzi sumbedza nyofho dzine vhafumakadzi vha vha nadzo kha vhanna vhavho. Kha nyimele dzo raliho kanzhi vhafumakadzi vha shavha u dzenisela vhanna vhavho maɔo, u rwiwa kana na u fhelelwa nga vhuhadzi. Nyofho hedzi dzi ɻutuwedza vhanna u tambudza vhana sa izwi vha tshi ɻivha uri vhafumakadzi naho vha ɻivha uri hu khou bvelela mini, zwi tshi vha kondela u zwi isa mulayoni.

Ntshengedzeni u tendelana na Tsumbedzo uri u na thaidzo. Tshi dinaho ndi tsha uri ha koni u i amba. Heyi ndi iñwe ya masiandaitwa a u tambudzwa ha vhana. Nwana o tambudzwaho zwi hulu lwa vhudzekani u pfa a tshi shona. Thoni dzi nga vha dzi tshi ɻutuwedzwa ngauri zwe a itwa zwi sa dzuli zwi tshi ambiwa nga hazwo khagala. Muñwali u sumbedza vhuleme ha u bu la thaidzo musi a tshi ri:

Ntshengedzeni: Thaidzo dzo ya nga u fhambana. Dziñwe dzi a
ambea vhukati ha vhathu. Ngeno dziñwe u tshi
tou pfa u tshi tou shona na u dzi bu la vhukati
ha vhathu. (2008:49).

Tshiñwe tsha masiandaitwa a u tambudzwa ha vhana ndi u ɻutuwedza vhapondiwa u amba mazwifhi. Musi ñwana o no vhudziseswa nga ha zwine zwa nga vha zwi tshi khou bvelela vhutshiloni hawe u a neta, a vhona tsha khwiñe hu u zwifha uri a si tsha vhudzisa u ya phanda. Musi Tsumbedzo a tshi vhudzisesa khaladzi uri tshihuluhulu u khou dinwa nga mini, phindulo ye a i wana yo vha heyi:

Ntshengedzeni: Ndi khou vhaiswa nga hezwi zwine khotsi ashu
vha khou ita kha inwi. Ngoho u tou amba

ngoho zwikhous nnyonza hezwi zwithu.
(2008:49)

Kanzhi vhapondiwa musi vha tshi vhona hu si na tshine vha nga dithusa ngatsho kha u dilamulela, vha vhona tsha khwiñe hu u shavha fhethu afho hune ha vha na mupondi. Tshine tsha kha di takadza ndi tsha uri Ntshengedzeni u kha di sumbedza u thompha vhabebi lune ha sokou shavha a songo onesa. Munwali u bvisela khagala masiandaitwa aya nga nyambedzano vhukati ha Ntshengedzeni na khotsi awe ngaurali:

Ntshengedzeni: (*O no losha*) Nne ndi khou humbela u ya u dzula hangeini ha makhadzi wanga u bva matshelo. Tshikolo ndi do tshi dzhena ndi tshi bva henengei.

Vho-Bukuṭa: (*Vha tshi amba sa vuluvulu Jo shelwa muṭavha*)
Mm ...Mini? Kha-khamusi nazwino ndevhe dzanga a dici khou pfa zwavhuđi. U khou ri mini? (2008:58).

Mupondi a vhuya a vhona uri mupondiwa a hu na tshine a nga tshi ita kha u mu khakhisa kha mushumo wawe, u di isa phanda nawo zwi tshi nga a hu na tsho khakheaho. Vho-Bukuṭa vha tou vha na vhułanzi ha uri u onesa ha Ntshengedzeni ndi u shavha u tambudzwa hawe lwa vhudzekani ngavho. Fhedzi vha vhone khotsi awe vha kha di vhuyelela lufherani lwave uri a vha vulele vha ise mushumo phanda. Muñwali u sumbedza ndango ine vhanna vha i ḥana vhutshiloni ha ḫuvha ḥinwe na ḥinwe kha vhana vhavho musi a tshi ri:

Vho-Bukuṭa: Na nñe a tho ngo u vhudza zwauri ḫuvha ḥinwe na ḥinwe nga matsheloni musi mme au vha tshi tou bva vha tshi ya mushumoni, iwe u fanela u ḫa ngei kamarani yanga? Ndi khou mangala uri hu khou bvelela mini u sa tsha ita nga he nda laela ngaho. Wo tou hangwa kani?
(*Ntshengedzeni u a fhumula a sa ambe tshithu*)
Wa sokou fhumula u sa mphinduli? A u mpfi?
(2008:61).

Muṇwali u isa phanda na u sumbedza Vho-Bukuṭa vha tshi pfa vha na pfanelo dzoṭhe dza u vha na ndango kha vhutshilo ha ḥwana wavho nga nyambedzano heyi:

Vho-Bukuṭa: ...E! U- u khou lenga. I ḫo ṭavhanya ndi ri “e”! U ṭavhanye u ṭambe u ye tshikoloni.

Ntshengedzeni: Baba ndi ri nñe a thi tsha ḫoda u ita zwa vhudzekani na vhone. Vha khotsi anga vhone!
Ndi vhone vho teaho u thivhela zwithu zw no nga hezwi zwi no khou itea. Ndi vhutudzi hezwi zwine vha khou ita. (2008:63)

Na musi Ntshengedzeni a tshi vho sumbedza u vha na nungo dza u kona u vhudza khotsi awe uri zwine vha khou ita zwo khakhea, a zwi vha dzinginyisi. Izwi zwi vhonala nga nyito i no khou bvela phanda nga u tou kombetshedza. Nyambedzano ya avha vhavhili muṇwali u i bveledzisa ngaurali:

Ntshengedzeni: (*A tshi khou lila*) Vha khou mmbaisa baba! Vha
khou mmbaisa...!

Vho-Bukuṭa: U songo vhuya wa thoma u diitisa na luthihi.
Khezwi nga mađuvha wo vha u sa ambi
tshithu? U songo nłodela thaidzo nne! Hafhu
wo no di vha kale musadzi hezwi u hafha. Ndi
khou vhaisa kha mini u tshi zwifha?

Ntshengedzeni: (*U a tshema nga u pfa vhutungu*) Mma wee!
Vha-vha vha khou mmbaisa baba! Ndi khou
vhaisala!

Vho-Bukuṭa: (*Nga luvhando khofheni shate*) Fhumula!
Fhumula u ri tshete! U khou ḥodou ri nnyi a ri
pfe? A u divhī zwauri Tsumbedzo u hone?
Fhumula ndi sa athu dovha nda u rwa hafha.

Ntshengedzeni: Vha khou mmbaisa baba! (*U isa phanda na u
tswimila*)

Vho-Bukuṭa: U khou mphunga! Do fhumula! A u pfi? Zwi ḥo
fhola!

Ntshengedzeni: Kha vha nnditshe baba! Ndi khou vhaisala!
Mma wee!

Vho-Bukuṭa: Zwino a zwo ngo fhela? U goswi nga maända.
(2008:64).

Nyambedzano heyi i bvisela khagala vhutungu vhune vhana vha ḥangana naho musi
vha tshi tambudzwa nga mubebi, shaka kana muthu ane vha mu divhī. Hafha u
vhona tshiṭuhu tsha khotsi vha divhaho ḥiwana wavho vha balelwa u mu pfela
vhutungu musi a tshi pfa u vhavha. N̄ha ha u mu tambudza lwa muyani ,vha inga

nga u mu tambudza lwa ḥamani. Zwi vhuya zwa vha khwiṇe nyito iyi i tshi bveledzwa nga muthu ane a ṭanganiwa nae luthihi i tshi tou vha khombo ngauri ha nga ḫo vhuya tshifhinga tshoṭhe kha mupondiwa.

Musi mupondiwa o no neta tuyani lwa tshoṭhe, u swika kha u ḫiñaledza lune naho phanda hu swiswi a vhona hu hone ha khwiṇe. Mishushedzo yoṭhe ine a vhudzwa yone ha tsha i thetshelesa. U ḫivhudza uri tshi no itea kha tshi itee, tenda ene a ḫo fhedza a si tsha vha zwandani zwa mupondi. Kha nyambedzano i tevhelaho Ntshengedzeni u sumbedza u ḫiñala tshoṭhe nahone a sa tsha ofha na zwine khotsi awe vha mu shushedza nga ḫila heyi:

Ntshengedzeni: (*A tshi khou lila*) Vha ḫo sala vho takala! Vha
khou mmbona lwa u fhedza hafha muđini
wawho! Ndo neta! Ndi- ndi- ndi ri ndo neta! (*U a
vusa tshillilo*)

Vho-Bukuṭa: U songo vhuya wa lingedza u tambala kha
vhuhali ha mbado, u khou zwi pfa? Nda vhuya
nda tou tevhelela hafho hune wa khou humbula
u shavhela hone ndi ḫo u remekanya nga
mbado wa fa wa shona! (*vha a bva*)

Ntshengedzeni: (*A tshi khou amba e eṭhe a tshi khou lila*) Hi!
Hi!- Ndi- ndi ndi ri ndo kondelela ndo neta ndi
zwone! Hu u vhulahwa ndi a vhulahwa zwanga!
Haya maitele a khotsi anga o nnetisa. Ndi khou
ṭuwa tshoṭhe fhano muđini! Kha – kha ndi fe
zwanga ndi tshi fela ngoho. (2008:64).

Nga murahu ha musi Ntshengedzeni o no shavha hayani Tsumbedzo u tikedza tshothe izwo zwe khaladzi a ita. Muñwali u bvisela khagala u neta ha avha vhana nga ndila heyi:

Tsumbedzo: Arali e nñe Ntshengedzeni ndi nga si
tende na luthihi. Ndi nga namba nda
vhuya ndi tshitumbu. U shengedzwa ndi a
hu vhona. Zwi si hezwi zwi no khou itwa
fhano mudini.(2008:68)

Masiandaitwa a u tambudzwa ha vhana a vhaisesaho ndi a musi vhapondiwa vha tshi swika hune vha humbula u dzhia vhutshilo havho. Izwi zwi bveledziswa nga mulandu wa u neta ha muhumbulo zwo ḥuṭuwedzwa nga u vhaisala muyani. Muñwali u sumbedza nyimele iyi ngaurali:

Muofhe: Vhophirisipala! Ngoho ndi ya uri nñe hoyu
Ntshengedzeni ndo tou mu lamukisa a tshi khou
ṭodou mila mabodelo. Nazwino na mabodelo a
hone khea. (2008:76)

Musi Ntshengedzeni a tshi vhudziswa uri ndi ngani a tshi ḥoda u mila mabodelo, u fhindula a tshi sumbedza vhutungu vhune a khou vhu pfa nga ndila heyi:

Ntshengedzeni: (*A tshi khou lila*) Ndo tou neta nga u
tshila! A- a- a- thi tsha ḥoda u tambula
na luthihi. (2008:76).

Naho vhapondiwa vha tshi ita vha tshi sumbedza u dzhia ndango ya vhutshilo havho, tshiñwe tshifhinga nyofho dze a ḥavhiwa dzone a dzi litshi u ḥolela. Zwi pfisa vhuṭungu u vhona Ntshengedzeni we nga ḫuvha ḥe khotsi awe vha mu tambudza lwa vhudzekani lwa u fhedza a bula uri hu u fa a nga fa zwawe, a tshi vho sumbedza nyofho. Izwi ri zwi vhona kha nyambedzano ya Ntshengedzeni na mushumelavhapo Vho-Awelani musi vha tshi ḥoda u ḫivha uri ndi ngani o shavhela ha makhadzi wawe vha tshi ri:

Vho-Awelani: Ni songo lila. Fhumulani ḥwananga. A hu tshe na tshine vha ḫo do dovha vha ni ita na ḫuvha na l̄ithihi. Idanu mmbudza. Zwino u ḫa ngeno ha makhadzi no itiswa nga nthani ha u shavha vhone?

Ntshengedzeni: Ndo shavha nga u pfa u vhavha! Vho-vho mmbaisa! Vha songo vha vhudza ndi- ndi khou tou humbeli. Vha vha vhudza vha nga ḫo mmbulaha. (2008:87)

Musi vhana vha tshi tambudza tshiñwe tshifhinga zwi sia maṭoni a muvhoni zwi tshi nga vha a zwi takalela. Muñwali u bvisela khagala kuhumbulele ukwu nga mufhindulano vhukati ha Mutshutshisi na Ntshengedzeni nga ndila heyi:

Mutshutshisi: Zwi amba uri na inwi no vha ni khou zwi takalela. Ndi nga mini ni songo shavhela mapholisani hune na ḫo wana hone tsireledzo?

Ntshengedzeni: Ndo vha ndi sa zwi takaleli na luthihi vhunga ḫuvha l̄inwe na l̄inwe musi khotsi anga vha

edela na nne tshihulwane, ndo vha ndi tshi vha
ndi tshi khou lila nga u pfa u vhavha. Ndi
ngazwo ho vhuya he ha swika na linwe duvha
je vha vhuya vha tou nthwa nga mpama
khofheni ndi tshi khou hana. Vha ri nda sa
tenda vha do mmbulaha. (2008:106).

Maipfi a Ntshengedzeni a u fhedza e a a bulu khothe a sumbedza vhułungu vhune
vhana vho tambudzwaho vha tshimbila vho hu hwala vhutshilo havho hołhe. U
lałelwa nga fulufhelo ja vhumatshelo. Ha tsha diłva uri u tshilela mini. Lufu khae u
vhona lu tshi fhira vhutshilo, ngazwo a tshi bulu hezwi:

Ntshengedzeni: Zwine nda nga tou amba ndi mafhungo a uri
ngoho khotsi anga vho pwashekanya
vhumatshelo hanga hołhe. Ndi do dovha nda
maliwa nga nnyi a no tenda u dzula na muthu o
edelaho tshihulwane na khotsi awe ndi vho
sokou vhona unga ndo di fela ndi zwone zwa
khwine. A hu tshe na tshire nda khou tshilela
tshone! (*U a thoma u tswimila*) (2008:107).

Vho-Bukuła naho ńwana a tshi khou amba maipfi a u Łungufhadza ngaurali vha
sumbedza zwi sa vhui zwa vha dina. Ndi ngazwo kha nyambedzano yavho na
mutshutshisi vha sa athu gwevhiwa hu tshi pfala hezwi:

Mutshutshisi: ...Zwauri u edela tshihulwane na ńwana we wa
tou beba ndi mulandu vhone a vhazwi diłvi?

Vho-Bukuṭa: Murena! Ndi vhona hezwi zwithu zwothe hu si na mulandu khazwo. U edela na ḥwana wau two tea kha khotsi. Khotsi vha vha vha tshi lugisela ḥwana wavho nđila ya u itela matshelo musi o no vha vhuhadzi a sa ḥangane na thaidzo, zwa vho nga ndi zwithu zwiswa khae. 2008:109).

Vho q̄itika nga mvelele ine vhone vha tenda khayo, Vho-Bukuṭa vha swika hune vha si ḫivhone mulandu wa u tambudza ḥwana wavho lwa vhudzekani. Muñwali nga mafhungo aya u ḥodou sumbedza uri mvelele i lwaho na pfanelo dza vhana a i na vhuimo kha muvhuso wa q̄amusi.

4.3 MANWELEDZO

Zwo ambiwaho nga hazwo kha ndima heyi zwi ri dzumbululela uri vhana vha a kona u tambudzwa na nga vhokhotsi vha malofhani. Hezwi zwi ri q̄isela tshifanyiso tsha u kona u vhona uri vhana a vho ngo tsireledzea na luthihi. Maitele aya a nea vhomme khaedu ya u vhona uri vhana vhavho vho londotea, zwi si na mushumo wa uri vha tshi bva muṭani vha vha sia vhe fhasi ha ndango ya nnyi.

NDIMA YA VHUTANU

5.1 MARANGAPHANDA

Vhunga kha ndima ya vhuraru na ya vhuṇa ro sumbedzisa u tambudzwa ha vhana ho ȳisendekaho nga manwalwa, hafha kha ya vhutānu, ri khou sedza kha manweledzo a tsenguluso yothe nga u angaredza.

5.2 KHUNYELEDZO

Kha bugu mbili dza dirama dzo shumiswaho kha tsedzuluso iyi, Mafenya na Nefefe vho zwi sumbedza zwavhuđi zwauri vhana vha khou tambudzwa. Mafenya o sumbedza uri vhana vha a kona u tambudzwa nga vhokhotsi vha si vha malofhani ngeno Nefefe a tshi khwathisa uri na vhane vha vha vha malofhani a hu na tshi vha thivhelaho u zwi ita.

Nga tshiAfrika muthu muñwe na muñwe ane a vha muhulwane u tea u ȳhonifhiwa na u pfiwa kha zwine a amba. A zwi mangadzi u wana vhana vha tshi balelwa u nga ȳitsireledza kana u ȳilwela musi vha tshi tambudzwa lwa vhudzekani nga vhathu vhahulwane. Goldstone (1999:7) a tshi ȳalutshedza uri ndi ngani vhana vha tshi kondelwa nga u hana musi vha tshi tambudzwa nga vhathu vhahulwane u ri:

From the very beginning, children are taught to obey the authority of their elders. The socialization process teaches children that adults are to be respected and followed. An

adults' size alone can be intimidating enough to compel a child to comply.

Vhañwali avha vhuvhili havho vho sumbedza uri vhana vha a tambudzwa na hayani, heneffa hune nnyi na nnyi a lavhelela tsireledzo yo fhelelaho. Vhana vha tambudzwa lwa vhudzekani nga vhokhotsi musi vhomme vha siho mahayani. Kha vhokhotsi hezwi zwi a leluwa sa izwi vhomme vha vhathu vha mishumo minzhi.

Vho dovha hafhu vha sumbedza uri vhapondi vha ponda nga ndila dzo fhambanaho. Kha Mafenya ro pfa Khathutshelo a tshi thoma Nkhangweleni nga ndila ya u tou fhembeledza zwi tshi katela na u nga u khou mu tsivhudza kha zwine vhanna vha ungwa ngazwo. Nefefe ene u ri olela Vho-Bukuña vhe munna wa tshituhu a no tou tambudza vhana vhavho vho q̄imisela vha sa londi na mulayo.

Mafenya na Nefefe vho sumbedza uri vhomme a vha di fhi tshifhinga tsha u dzula na vhana vha amba nga zwithu zwine zwa bvelela vhutshiloni na u thetshelesa-vho zwine vhana vhavho vha tangana nazwo vhutshiloni havho. Hezwi zwe vha zwi tshi do vha thusa u kona u tsivhudza na u kaidza vhana avho kha zwine vha vhona zwi songo dzula ngonani.

Vhañwali avha vhuvhili havho vho sumbedza vhana vhasidzana vha tshi khou tambudzwa lwa vhudzekani na lwa muhumbulo nga vhokhotsi avho. Naho Nefefe o sumbedza Tsumbedzo na ene a tshi khou tambudzwa lwa u vhaisa muvhili, a ho ngo tsha vhonala masiandaitwa a u tambudzwa uho.

Mafenya u sumbedza vhomme sa vhane vha ḥuṭuwedza u tambudzwa ha vhana. Izwi zwi vhonala musi Tshilidzi a tshi tsivhudzwa nga kuambarele kwa Nkhangweleni nga Khathutshelo fhedzi ene a si ri tshithu ngazwo.

Ṯhođisiso iyi yo bvisela khagala tshaka dzo fhambanaho dza u tambudzwa ha vhana, ya zwi sumbedza uri zwitūtuwedzi zwo ya nga u fhambana.

5.3 THEMENDELO:

Ho sedzwa thaidzo ya ṭhođisiso iyi ri wana uri ndi zwa ndeme uri vhana vha tea u ḏivha pfanelo dzavho, na uri musi vha tshi tambudziwa vha ye u ḥoda thuso nga u ḥavhanya vha sa athu tshinyalelwa u ya kule.

Zwi tshi ḫa kha vhomme, hu tea u vha na tshifhinga tshine vha di ḫea tsha u vhumba vhukonani na vhana vhavho. Hezwi zwi ḫo thusa uri vha kone u vha fha n̄devhe vha na zwine vha ḥodou u bula.

Vhomme vha songo tou swika hune vha vhea fulufhelo ḥothe kha vhanna vhavho uri vha nga londota vhana vhavho vhone vha si ho.

Muvhuso kha u vhone uri tshitshavha tshi a tsivhudziwa nga ha maitele ane a nga lwa na ndayotewa. U wone muvhuso u dovhe u sedzulusese kha milandu ya u tambudzwa ha vhana uri mupondiwa ndi u fhio, vhukati ha ḥwana na mualuwa. Izwi zwi nga fhungudza u dzula ho dzhiwa sia, hune tshifhinga tshinzhi ḥwana a dzula a mupondiwa nga mulandu wa u pfelwa vhuṭungu.

Tshihulwane kha zwothe ndi tsha uri muthu muñwe na muñwe u tea u shandukisa kuhumbulele kune vhana vha vhonwa sa zwishumiswa, ngeno na vhone vha na pfanelo sa nnyi na nnyi ya u tshila vho tsireledzea kha shango heli.

Sa izwi tshaka dza u tambudzwa ha vhana na zwiłtuwedzi zwadzo zwo anda, vhañwali vha bugu dza Tshivenda dza dirama vha kha di tea u ñwala bugu nnzhi dzi ambaho nga ha theroyi. Izwi zwi do thusa u tsivhudza tshitshavha kha khombo ya u tambudzwa ha vhana vha Afrika Tshipembe ine vha tangana nayo duvha linwe na linwe.

5.4 BUGU DZO SHUMISWAHO.

Allan, L.Q. 1989. *Focus on Child Abuse*. Medical, Legal, and Social work perspective. Great Britain: Hampshire.

Buchanan, A. 1996. *Cycles of Child Maltreatment*. Facts, Fallacies and interventions. England: John Wiley & Sons Ltd.

Calm, R. and Franchi C. 1987. *Child Abuse and its Consequences*: Observational Approach.Cambridge: Cambridge University Press.

Clark, R.E. and Clark J.F. 1989 . *The encyclopedia of child abuse*. NewYork: Facts on File.

Drive, E. and Droisen, A. 1989. *Child Sexual Abuse*: Feminist Perspectives. London: Macmillan Education LTD.

Goldstein, S.L. 1999. *The Sexual exploitation of Chidren*. A Practical Guide to Assessment, Investigation, and Intervention. Florida: CRC Press LLC.

Gray, M. 1984. *Dictionary of Literary Terms*. Hong Kong: Longman York Press.

Jones, D.N.1987. *Understanding Child Abuse*. London: MacMillan Education Ltd.

Karen, M. & Karen, H. 2000. *Introducing the Child Witness*. Port Elizabeth: Printrite.

Keightly, R. 1996 . *Children's Rights*. Cape Town: Juta & Co.

Krugman, R.D. 1999. *Child abuse & Neglect*. The International journal. Volume 23. No.2. pp 99-208.

Leberg, E. 1997. *Understanding Child Molesters*. Taking Charge. United State: Sage Publications.

Macdonald, G. 2001. *Effective Interventions for Child Abuse and Neglect*. An Evidence-based Approach to Planning and Evaluating Interventions. England: John Wiley & Sons Ltd.

Mafenya, L.L. 1997. *Ndi bune-de*. Pretoria: Murula Publishers.

Mafenya, L.L. 2002. *Gender Perspectives in Tshivenda Folklore*: A Feminist Approach. Unpublished Doctor of Philosophy Degree. Polokwane: University of the North.

Milubi, N.A. 1996. *Ngoma ya vhatei*. Polokwane: NAM.

Nefefe, M.P. 2008. *Milomo ya nukala*. Thohoyandou: Kalahari Productions & Booksellers.

Pardeck, J.T. 1989. *Child Abuse and Neglect: Theory, Research and Practice*. New York Gordon and Breach Science Publishers.

Pelton L.H. 1981. *The Social Context of Child Abuse and Neglect*. New York: Human Science Press.

Porter, R. 1984. *Child Sexual Abuse Within the family*. Ciba Foundation. London:Tavistock .

Saradjian, J. 1996. *Women who sexually abuse children*. From Research to Clinical Practice. England: John Wily & Sons Ltd.

Talley, P.F. 2005. *Handbook for the treatment of Abused and Neglected Children*. New York: Imprints of the Haworth Press, Inc.

Tulloch, S. 1993. *Readers Digest Oxford. Complete Wordfinder*. A unique and powerful combination of Dictionary and Thesaurus. London: The Reader's Digest Association Limited.

Wieland, S. 1997. *Hearing the Internal Trauma*. United State: Sage.

5.5 ATHIKILI NA KHASHO DZO SHUMISWAHO

City Press (7 February 2010).

Daily Sun (Tuesday 19 January 2010).

SABC2 (Tuesday 27 July 2010)

SABC3 (Tuesday 20 July 2010)

Seipone (17 February- 03 March 2010)

Sowetan Friday (30 October 2009)

The Constitution of the Republic of South Africa. 1996. Act 108 of 1996.